



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-57491-1/25
Sarajevo, 18.12.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 37. i 38. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18 i 61/22), tačke II Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/09), člana 33. stav (3) Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/24 i 48/24) Vlada Kantona Sarajevo, na **139.** vanrednoj sjednici održanoj **18.12.2025.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja



Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
6. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (putem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. Arhiva.

Na osnovu čl. 13. tačka b) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/07, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), tačke II Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/09), a u vezi čl. 37. i 38. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj _____.2025. godine, donijela je

Prijedlog

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU VEĆEG OBIMA ZDRAVSTVENIH PRAVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1. **(Predmet)**

Ovom odlukom se utvrđuje veći obim prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Kantona Sarajevo koja se obezbjeđuju osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) u odnosu na Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/09) (u daljem tekstu: Odluka o osnovnom paketu), te obim neophodnog kadra za zadovoljavanje potreba osiguranih lica u Kantonu Sarajevo za sva tri nivoa zdravstvene zaštite - primarni, sekundarni i tercijarni, broj i struktura osiguranih lica po timu, broj bolničkih postelja na broj osiguranika, prosječan broj dana bolničkog liječenja – dužina bolničkog liječenja, broj recepata i uputnica po osiguranom licu.

Član 2. **(Finansiranje zdravstvene zaštite)**

Finansiranje zdravstvene zaštite koja proizilazi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Kantona se vrši po modelima plaćanja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/24 i 48/24).

II - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Član 3. **(Zdravstvena zaštita)**

- (1) Zdravstvena zaštita obezbjeđuje se pod jednakim uslovima osiguranim licima Kantona Sarajevo u zadovoljavanju potreba u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Zavoda utvrđenim finansijskim planom prihoda, rashoda i izdataka za određenu kalendarsku godinu.
- (2) Zdravstvena zaštita je uvjetovana demografskom i socijalnom strukturom stanovništva Kantona Sarajevo, zdravstvenim stanjem stanovništva, epidemiološkim pokazateljima, zdravstvenim zahtjevima i potrebama osiguranih osoba/korisnika zdravstvene zaštite, kao i finansijskim mogućnostima Zavoda.

Član 4. **(Sadržaj zdravstvene zaštite)**

Zdravstvena zaštita provodi se kao:

- a) primarna,
- b) specijalističko-konsultativna (izvanbolnička, bolnička sekundarnog nivoa i bolnička tercijarnog nivoa),
- c) bolnička (sekundarnog i tercijarnog nivoa),
- d) djelatnost javnog zdravstva,
- e) dijagnostičke i ostale prateće djelatnosti.

Član 5.

(Primarna zdravstvena zaštita)

- (1) Primarna zdravstvena zaštita utvrđuje se na osnovu broja osiguranih lica po jednom radnom timu.
- (2) Apotekarska djelatnost osigurava snadbijevanje lijekovima osiguranih lica sa liste lijekova koje se mogu propisati na teret sredstava Zavoda.

Član 6.

(Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita)

Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita utvrđuje se brojem osiguranih lica po jednom radnom timu po specijalnosti.

Član 7.

(Bolnička zdravstvena zaštita)

Bolnička zdravstvena zaštita utvrđuje se po specijalnostima, a prema:

- a) broju postelja na 1000 osiguranika,
- b) broju postelja po jednom radnom timu,
- c) broju dana hospitalizacije na 1000 osiguranika.

Član 8.

(Djelatnost javnog zdravstva)

Djelatnost javnog zdravstva se utvrđuje na osnovu broja osiguranih lica po jednom radnom timu.

Član 9.

(Dijagnostičke i ostale prateće djelatnosti)

Dijagnostičke i ostale prateće djelatnosti za sva tri nivoa zdravstvene zaštite utvrđuju se brojem osiguranika po jednom radnom timu odnosno brojem bolničkih postelja na jedan radni tim.

Član 10.

(Radni tim)

- (1) Broj i sastav radnog tima određen je kroz broj osiguranika čije zdravstvene zahtjeve i potrebe iz određene djelatnosti može zadovoljiti jedan tim u okviru punog radnog vremena.
- (2) Broj i sastav radnog tima potrebnih za zadovoljavanje zdravstvenih zahtjeva i potreba osiguranika na području Kantona Sarajevo podrazumijeva pružanje očekivanih usluga.
- (3) Očekivane usluge tima u toku godine podrazumijevaju i određenu vrijednost ili cijenu što se definiše kroz vrijednost godišnjeg rada tima iskazanu u bodovima.
- (4) Cijena godišnjeg rada tima uključuje sve troškove, a to su:
 - a) troškovi rada zdravstvenih radnika i saradnika,
 - b) amortizacija,
 - c) svi materijalni troškovi,
 - d) troškovi rada nezdravstvenih radnika.

Član 11.

(Utvrđivanje programa zdravstvene zaštite)

Ova odluka predstavlja jedan od elemenata za utvrđivanje programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i jedan od osnova Zavodu za ugovaranje zdravstvenih usluga sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo.

III – PRIMARNA, SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Član 12.

(Primarna zdravstvena zaštita)

(1) Primarna zdravstvena zaštita na području Kantona Sarajevo provodi se kroz slijedeće djelatnosti:

- a) djelatnost porodične medicine,
- b) djelatnost zdravstvene zaštite djece,
- c) djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici,
- d) higijensko-epidemiološku zaštitu,
- e) hitnu medicinsku pomoć,
- f) zaštitu reproduktivnog zdravlja žena,
- g) zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja,
- h) fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici,
- i) specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika kao dio medicine rada, ako je ugovorena sa poslodavcem,
- j) zubozdravstvenu zaštitu,
- k) laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa,
- l) apotekarsku djelatnost.

(2) Zdravstvena zaštita na primarnom nivou, pored navedenog iz stava (1) ovog člana obuhvata:

- a) praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i provođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika,
- b) prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda,
- c) otkrivanje i suzbijanje faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti,
- d) specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu mladih, naročito u osnovnim i srednjim školama, te visokim školama na svom području,
- e) imunizaciju protiv zaraznih bolesti,
- f) liječenje i rehabilitaciju u kući,
- g) palijativnu njegu.

(3) U cilju osiguranja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite primarna zdravstvena zaštita organizira se na način da je korisnicima dostupna u općini njihovog prebivališta.

(4) Način provođenja primarne zdravstvene zaštite prikazan je u tabeli A:

Tabela A. Primarna zdravstvena zaštita

Redni broj	Djelatnost	Broj osiguranika po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Porodična medicina za osiguranike 7+ godina starosti	1.600 ove populacije	1 dr. med. spec. porodične medicine, ili dr. med. sa edukacijom iz PAT-a 1 med. sestra/tehničar SSS	Kapitacija

1.1. U sastav tima porodične medicine može biti uključena i jedna medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen, a koja svojim djelovanjem pokriva djelatnost zdravstvene njege u zajednici sa patronažom i palijativnom njegom.

1.2. Godišnja vrijednost naknade po osiguraniku (kapitacija) iznosi:

Dobne skupine	Težinski koeficijent kapitacije	Porodična medicina BEZ djelatnosti zdravstvene njege u zajednici	Porodična medicina SA djelatnošću zdravstvene njege u zajednici
07-19	1	56.10	65.00
20-49	1.3	73.00	84.50
50-64	1.8	101.00	117.00
65+	2.5	140.30	162.50

1.3. U rijetko naseljenim ruralnim područjima zavisno od veličine populacije, udaljenosti od zdravstvenih kapaciteta kao i putnih komunikacija Zavod zdravstvenog osiguranja će prilagoditi iznos kapitacije primjenom korektivnog faktora kojim se ukupna naknada uvećava za 20%.

2.	Zdravstvena njega u zajednici i vanbolnička palijativna njega	4.800 osiguranika za urbano područje 3.200 osiguranika za ruralno područje	1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen ili 1 med. sestra/tehničar SSS sa posebnom obukom	67.950
----	---	---	--	--------

2.1. Zdravstvena njega u zajednici obuhvata polivalentnu patronažnu djelatnost i zdravstvenu njegu u kući i vanbolničku palijativnu njegu.

3.	Zdravstvena zaštita djece u dobi od 0 do 6 godina sa Centrima za imunizaciju	700 osiguranika ove populacije	1 dr. med. spec. pedijatrije 0,2 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1,5 med. sestra/tehničar SSS	193.550
4.	Zdravstvena zaštita stanovništva iznad 19 godina koji nisu obuhvaćeni porodičnom medicinom	1.800 osiguranika ove populacije	1 dr. med. spec. porodične medicine, ili dr. med. sa edukacijom iz PAT-a 1 med. sestra/tehničar SSS	154.750
5.	Centar za rani rast i razvoj	100.000 osiguranika	1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 dipl. psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 logoped drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 defektolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	564.350

			1 okupacioni terapeut prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 1 dipl. fizioterapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 dipl. socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VI stepen	
5.1. Centar se osniva za područje Kantona Sarajevo u pravilu uz službu za zdravstvenu zaštitu djece u dobi od 0 do 6 godina sa Centrima za imunizaciju i službu porodične medicine. 5.2. Centar pruža podršku ranom rastu i razvoju, te rane intervencije kod uočenih problema djece do 6 godina starosti.				
6.	Zdravstvena zaštita žena	5.000 osiguranih žena 15+ godina starosti	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	188.700
6.1. Ova djelatnost podrazumijeva i rad polivalentnih patronažnih sestara sa trudnicama, porodiljama i novorođenčadi do 28 dana.				
7.	Zdravstvena zaštita kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja	30.000 osiguranika	1 dr. med. spec. pulmologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	188.700
8.	Higijensko – epidemiološka služba	40.000 osiguranika	1 dr. med. spec. epidemiologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 med. sestre/tehničara SSS	273.150
8.1. Higijensko-epidemiološka djelatnost primarnog nivoa organizuje se i provodi u okviru kantonalnog zavoda za javno zdravstvo ili u okviru doma zdravlja. 8.2. Ukoliko područje za koje se organizuje ova djelatnost zahtijeva tri ili više timova, onda jedan tim može biti sa specijalistom higijene.				
9.	Hitna medicinska pomoć	45.000 osiguranika	8 timova HMP	Tim HMP: 242.000
			9,5 timova prijavno-dojavne jedinice	Tim PDJ: 222.650 Tim apoteka: 154.900

9.1. Za potrebe obavljanja djelatnosti hitne medicinske pomoći za područje Kantona Sarajevo neophodno je imati jedan (1) tim za apotekarsku djelatnost u sastavu 1 mag. farmacije i 1 farmaceutski tehničar SSS.

9.2. Tim HMP čine: 1 doktor medicine - specijalista urgentne medicine ili specijalista slijedećih oblasti medicine: opšte medicine, porodične medicine, interne medicine, pedijatrije, opšte hirurgije, anesteziologije i reanimatologije, koji ima edukaciju iz oblasti hitne medicinske pomoći ili doktor medicine sa edukacijom iz oblasti hitne medicinske pomoći, 1 medicinska sestra/tehničar SSS sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći, 1 medicinska sestra/tehničar SSS sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći – vozač. Na 4 tima HMP angažuje se 1 med. sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći.

9.3. Tim prijavno-dojavne jedinice čine: 1 doktor medicine specijalista, 2 medicinska tehničara SSS sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći.

9.4 Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja plaća se 100% vrijednosti timova (za zbrinjavanje osiguranih lica).

10.	Zdravstvena zaštita zuba i usta djece i omladine do 19 godina	2.000 osiguranika ove populacije	1. dr. stom. spec. preventivne i dječije stomatologije (pedodont) 1 stomatološka sestra/tehničar SSS	154.750
11.	Zdravstvena zaštita zuba odraslih iznad 19 godina	2.500 osiguranika ove populacije	1 dr. stomatologije 1 stomatološka sestra/tehničar SSS	137.000

11.1. Kanton je dužan osigurati pružanje usluga hitne stomatološke zaštite izvan radnog vremena sukladno procijenjenim potrebama.

12.	Laboratorijska dijagnostička djelatnost	30.000 osiguranika	1 dr. med. ili mag. farmacije spec. medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike (ili inženjer medicinske biohemije), a ako nema ovog kadra, dipl. ing. laboratorijske tehnologije/dijagnostike drugi ciklus VSS ili VŠS VII stepen ili dipl. ing. medicinske biohemije drugi ciklus VSS studija ili VŠS VII stepen 1 dipl. ing. lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 6 medicinskih sestara/tehničara - laborant SSS	496.550
-----	---	--------------------	---	---------

13.	Radiološka dijagnostička djelatnost	40.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kliničke radiologije 2 dipl. inženjera radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 med. sestra/tehničar SSS	278.100
14.	Ultrazvučna dijagnostička djelatnost	40.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kliničke radiologije ili dr. med. spec. sa završenom edukacijom iz ultrazvučne dijagnostike koja je provedena na radiološkoj nastavnoj bazi medicinskog fakulteta ili specijalnoj školi za ultrazvuk priznatoj od medicinskog fakulteta 1 med. sestra/tehničar SSS	162.150
15.	Centar za mentalno zdravlje u zajednici	25.000 osiguranika	1. spec. neuropsihijatrije/ psihijatrije 1 dipl. psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 dipl. socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 defektolog prvi ciklus VSS VI stepen 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestre SSS	488.500
16.	Centar za mentalno zdravlje djece i adolescenata	105.000 osiguranika	1 spec psihijatrije/ subspec. dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije 2 dipl. psihologa drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 dipl. socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 med. sestra SSS 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	488.500
17.	Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata u dobi 6- 18 godina	200.000 osiguranika	1 subspec. dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije ili spec. psihijatrije sa posebnom edukacijom iz dječje i adolescentne psihijatrije i	842.900

			psihoterapije 2 logopeda prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 2 dipl. psihologa drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen sa posebnom edukacijom iz dječije i adolescentne psihijatrije 1 dipl. socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 2 defektologa drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 med. sestra/tehničar SSS 1 dipl. fizioterapeut drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen	
18.	Fizikalna rehabilitacija	20.000 osiguranika	1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 3 dipl. fizioterapeuta prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 0,2 logopeda prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 4 fizioterapeuta SSS 1 med. sestra/tehničar SSS	578.100
18.1. Fizikalna rehabilitacija obuhvata promociju, prevenciju invaliditeta, kao i fizikalnu rehabilitaciju, te brigu i pomoć onesposobljenim. Ova djelatnost se osigurava pristupom rehabilitacije u zajednici kroz rad centra za fizikalnu rehabilitaciju ili rad tima za fizikalnu rehabilitaciju, srazmjerno veličini populacije koju svojim djelovanjem pokriva.				
19.	Apotekarska djelatnost	Broj potrebnih timova zavisi od radnog vremena apoteke. Ukoliko je radno vrijeme apoteke duže od 8 sati dnevno, neophodno je imati više od jednog tima. Ukoliko je radno vrijeme apoteke kraće od 8 sati, isti farmaceutski tim se može angažirati na više od jedne ovakve lokacije.	1 magistar farmacije 1 farmaceutski tehničar SSS	-

		Ova djelatnost se finansira kroz plaćanje usluge izdatog recepta, ili kroz maržu na izdate lijekove.		
19.1. Apotekarska djelatnost za vlastite potrebe podrazumijeva obavljanje apotekarske djelatnosti u posebnoj organizacionoj jedinici vanbolničkih zdravstvenih ustanova koja koristi lijekove neophodne za prevenciju i tretman pacijenta u skladu s djelatnošću vanbolničke zdravstvene ustanove, a koja se ne može baviti izdavanjem lijekova pacijentima. Ukoliko zdravstvena ustanova ne organizuje posebnu organizacionu jedinicu za obavljanje apotekarske djelatnosti za vlastite potrebe, dužna je zaključiti ugovor sa apotekom kao zasebnom zdravstvenom ustanovom ili apotekarskom privatnom praksom koja posjeduje odobrenje za obavljanje apotekarske djelatnosti izdato od nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva. Radni tim osigurava usluge za organizacione jedinice zdravstvene ustanove vanbolničke zdravstvene zaštite koje pružaju zdravstvene usluge iz registrovane djelatnosti. 19.2. Sastav tima: - 1 magistar farmacije u skladu sa obimom rada i djelatnošću, odnosno obimu i vrsti lijekova kojim se obavlja apotekarska djelatnost u zdravstvenoj ustanovi, - 1 farmaceutske tehničar SSS. 19.3. Godišnja vrijednost naknade za program rada ovog tima iznosi 154.900 bodova. 19.4. Apotekarska djelatnost za vlastite potrebe podrazumijeva: - Nabavku, prijem, čuvanje i brigu o zalihama lijekova, medicinskih sredstava i medicinskih pomagala, - Vođenje stručne apotekarske dokumentacije, - Učešće u postupku nabavke lijekova, - Izdavanje lijeka i medicinskog sredstva za potrebe organizacionih jedinica ustanove, - Praćenje i prijava neželjene reakcije na lijek, - Unapređenje farmakoterapijskih mjera i postupaka radi racionalne upotrebe i propisivanja lijeka, medicinskog sredstva i medicinsko-tehničkog pomagala, - Edukaciju zdravstvenih radnika o čuvanju i upotrebi lijekova, - Izradu plana za nepredviđene događaje u slučaju nestašice lijekova, - Izvještavanje o potrošnji lijekova, medicinskih sredstava i medicinskih pomagala, - Upravljanje farmaceutske otpadom.				

Član 13. (Sekundarna zdravstvena zaštita)

- (1) Standardi i normativi sekundarne zdravstvene zaštite obuhvataju:
- a) izvanbolničku specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu,
 - b) specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa u bolničkim ustanovama,
 - c) dijagnostičku djelatnost zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa koja se pruža za vanbolničke pacijente u bolničkim ustanovama,
 - d) javnozdravstvenu djelatnost na nivou kantona,
 - e) djelatnost medicine rada,
 - f) bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa za hospitalizirane pacijente,
 - g) dijagnostičku djelatnost i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.

(2) Za sekundarni nivo zdravstvene zaštite, normativi broja osiguranika su prikazani tako da obuhvataju sva osigurana lica iako pojedini timovi prema djelatnostima pružaju usluge samo određenoj dobnoj ili spolnoj skupini. Normativ je prikazan za kompletnu populaciju, ukoliko nije drugačije navedeno u ovoj odluci.

(3) Naknade za sekundarnu bolničku zdravstvenu zaštitu izražene kroz godišnju vrijednost naknade za program rada tima odnose se na prosječnu cijenu intenzivne, poluintenzivne i standardne njege, u šta je uključen iznos na ime svih materijalnih troškova, a što obuhvata troškove hiruških operacija, lijekova i ostalih preparata i materijala osim troškova materijala koji se ugrađuju u pacijenta, kao i posebno skupih lijekova i preparata. Ovi troškovi obuhvataju i troškove nezdravstvenih radnika u ustanovi.

(4) Za podršku rada timova porodične/obiteljske medicine organizuje se izvanbolnička specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa. Izvanbolnička specijalističko-konsultativna djelatnost u pravilu se organizuje u okviru vanbolničkih zdravstvenih ustanova, u okviru pripadajućih općina ili gravitirajućih općina u slučaju općina sa malim brojem stanovnika.

(5) Savjetovalište za dječiju i adolescentnu ginekologiju organizuje se u okviru izvanbolničke ustanove za područje cijelog kantona.

(6) Izvanbolnička specijalističko-konsultativna djelatnost mikrobiološke laboratorijske dijagnostike se organizuje u okviru vanbolničke ustanove za cijeli kanton, u pravilu u okviru JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili druge zdravstvene ustanove koja ispunjava uslove ove djelatnosti i sastava tima.

(7) Način provođenja sekundarne zdravstvene zaštite prikazan je u tabelama od B1. do B6:

Tabela B1. Izvanbolnička specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj osiguranika po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Opća interna medicina	20.000 osiguranika	1 dr. med. spec. opće interne medicine 1 med. sestra/tehničar SSS	154.750
2.	Savjetovalište za dijabetes	60.000 osiguranika	1 dr. med. spec. opće interne medicine sa posebnom edukacijom ili subspec. endokrinologije i dijabetologije 1 dipl. med sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen	172.250
3.	Otorinolaringologija	25.000 osiguranika	1 dr. med. spec. otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata 1 med. sestra/tehničar SSS	154.750
4.	Oftalmologija	25.000 osiguranika	1 dr. med. spec. oftalmologije i optometrije 1 med. sestra/tehničar SSS	154.750

5.	Neurologija	30.000 osiguranika	1 dr. med. spec. neurologije 1 med. sestra/tehničar SSS	154.750
6.	Dermatovenerologija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. dermatovenerologije 1 med. sestra/tehničar SSS	154.750
7.	Ginekologija	50.000 osiguranika	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije 1 med. sestra/tehničar SSS	154.750
8.	Savjetovalište za dječiju i adolescentnu ginekologiju	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	188.700
8.1. Savjetovalište za dječiju i adolescentnu ginekologiju organizira se u okviru vanbolničke ustanove za područje cijelog kantona.				
9.	Savjetovalište za bračni fertilitet	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije ili subspec. humane reprodukcije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	188.700
10.	Mikrobiološka laboratorijska dijagnostika	80.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kliničke mikrobiologije 1 lab. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 5 lab. tehničara SSS	443.800
11.	Medicina rada i sporta	50.000 osiguranika	1 dr. med. spec. medicine rada i sporta 1 med. sestra/tehničar SSS	154.750
11.1. Specijalističko konsultativna djelatnost medicine rada obuhvata ocjenu radne sposobnosti u situacijama kada ordinarijus na primarnom nivou nije u mogućnosti odlučiti o potrebi otvaranja ili zatvaranja bolovanja, te po tom pitanju konsultuje specijalistu medicine rada, i javnozdravstvenu djelatnost medicine rada. 11.2. Javnozdravstvena djelatnost medicine rada obuhvata: - statistička istraživanja iz oblasti medicine rada, - praćenje zdravstvenog stanja radno aktivnog stanovništva,				

- izradu i vođenje registra povreda na radu, - izradu i vođenje registra profesionalnih oboljenja, - nadziranje provođenja specifične zdravstvene zaštite radnika, - pružanje stručne pomoći u izradi propisa iz ove oblasti, - pružanje stručno-metodološke pomoći službama medicine rada na gravitirajućem području, - praćenje i analiza morbiditeta, povređivanja i apsentizma - edukaciju zdravstvenih radnika iz domena medicine rada i profesionalne patologije.				
12.	Oralna medicina i parodontologija	50.000 osiguranika	1 dr. stomatologije spec. oralne medicine i parodontologije 1 stomatološka sestra/tehničar SSS	154.750
13.	Dentalna patologija i endodoncija	50.000 osiguranika	1 dr. stomatologije spec. dentalne patologije i endodoncije 1 stomatološka sestra/ tehničar SSS	154.750
14.	Pedodoncija	10.000 osiguranika 0-18 godina starosti	1 dr. stomatologije spec. preventivne i dječije stomatologije (pedodont) 1 stomatološka sestra/ tehničar SSS	154.750
15.	Ortodoncija	10.000 osiguranika 3-18 godina starosti	1 dr. stomatologije spec. ortodoncije 1 med. sestra/ zdr. tehničar SSS 1 zubni tehničar SSS	205.200
16.	Oralna hirurgija	50.000 osiguranika	1 dr. stomatologije spec. oralne hirurgije 1 zdr. tehničar SSS	154.750
17.	Stomatološka protetika	50.000 osiguranika	1 dr. stomatologije spec. stomatološke protetike 1 med. sestra/ zdr. tehničar SSS 1 zubni tehničar SSS	205.200

Tabela B2. Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa u bolničkim ustanovama

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj osiguranika po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Interna medicina			
1.1.	Opća interna medicina	120.000 osiguranika	1 dr. med. spec. opće interne medicine 1 med. sestra/tehničar	231.200

			SSS	
1.2.	Kardiologija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kardiologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	281.750
1.3.	Reumatologija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. reumatologije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
1.4.	Gastroenterologija	120.000 osiguranika	1 dr. med. spec. gastroenterologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	281.750
1.5.	Nefrologija	120.000 osiguranika	1 dr. med. spec. nefrologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	281.750
1.6.	Endokrinologija	150.000 osiguranika	1 dr. med. spec. endokrinologije i dijabetologije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
1.7.	Hematologija	150.000 osiguranika	1 dr. med. spec. hematologije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
2.	Pedijatrija	45.000 osiguranika	1 dr. med. spec. pedijatrije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	281.750
3.	Medicina rada	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. medicine rada i sporta 0,5 med. sestra/tehničar	281.750

			prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	
4.	Hirurgija			
4.1.	Opća hirurgija	60.000 osiguranika	1 dr. med. spec. opće hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
4.2.	Abdominalna hirurgija	150.000 osiguranika	1 dr. med. spec. abdominalne hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
4.3.	Torakalna hirurgija	250.000 osiguranika	1 dr. med. spec. torakalne hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
4.4.	Dječija hirurgija	250.000 osiguranika	1 dr. med. spec. dječije hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
4.5.	Vaskularna hirurgija	300.000 osiguranika	1 dr. med. spec. vaskularne hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
4.6.	Neurohirurgija	150.000 osiguranika	1 dr. med. spec. neurohirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
4.7.	Plastična hirurgija	250.000 osiguranika	1 dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
5.	Ginekologija i akušerstvo	50.000 osiguranika	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
6.	Infektologija	120.000 osiguranika	1 dr. med. spec. infektologije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
7.	Pulmologija	80.000 osiguranika	1 dr. med. spec. pulmologije 0,5 med. sestra/tehničar	281.750

			prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	
8.	Neurologija	60.000 osiguranika	1 dr. med. spec. neurologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	281.750
9.	Psihijatrija	120.000 osiguranika	1 dr. med. spec. psihijatrije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS 1 med. sestra/tehničar SSS 0,2 dipl. psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VI stepen 0,2 okupacioni terapeut prvi ciklus ili VŠS VI stepen	303.200
9.1.	Prevenција i liječenje bolesti ovisnosti	50.000 osiguranika	1 dr. med. spec. psihijatrije ili subspec. bolesti ovisnosti 0,5 dipl. psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 dipl. socijalni radnik psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS 1 med. sestra/tehničar SSS	382.300
9.2.	Supstitucionа terapija opijatskih ovisnika	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. psihijatrije ili subspec. bolesti ovisnosti 0,5 dipl. psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 dipl. socijalni radnik psiholog drugi ciklus	354.300

			VSS ili VSS VII stepen 0,2 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS 1 med. sestra/tehničar SSS	
9.3.	Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika u zajednici	80.000 osiguranika	1 dr. med. spec. psihijatrije ili subspec. bolesti ovisnosti 0,5 dipl. psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 dipl. socijalni radnik psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS 1,5 med. sestra/tehničar SSS	416.700
10.	Otorinolaringologija	120.000 osiguranika	1 dr. med. spec. otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata 1 med. sestra/tehničar SSS 0,5 defektolog prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen	297.400
11.	Oftalmologija	120.000 osiguranika	1 dr. med. spec. oftalmologije i optometrije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
12.	Ortopedija i traumatologija	80.000 osiguranika	1 dr. med. specijalista ortopedije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	281.750
13.	Urologija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. urologije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
14.	Dermatovenerologija	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. dermatovenerologije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200

15.	Anesteziologija i terapija bola	120.000 osiguranika	1 dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
16.	Palijativna medicina i terapija boli	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200
17.	Fizikalna medicina i rehabilitacija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	281.750
18.	Maksilofacijalna hirurgija	200.000 osiguranika	1 dr. med. ili dr. stom. spec. maksilofacijalne hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	231.200

Tabela B3. Dijagnostička djelatnost zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa koja se pruža za vanbolničke pacijente u bolničkim ustanovama

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj osigurnika po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Nuklearna medicina	150.000 osiguranika	1 dr. med. spec. nuklearne medicine 0,25 dipl. fizičar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 1 dipl. inženjer radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS 0,25 med. sestra/tehničar sa posebnom edukacijom (dekontaminator)	401.750

2.	Transfuziologija	300.000 osiguranika	1 dr. med. spec. transfuzijske medicine 1 dipl. ing. lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 lab. tehničara SSS 1 med. sestra/tehničar SSS	481.450
3.	Radiološka i ultrazvučna dijagnostika	30.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kliničke radiologije 2 dipl. inženjera radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	443.350
4.	Laboratorijska dijagnostika (Biohemijska i hematološka)	100.000 osiguranika	1 mr. farmacije spec. biohemije ili dr. med. spec. medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike 1 dipl. ing. lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 lab. tehničara SSS	607.400
5.	Mikrobiološka laboratorijska dijagnostika	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kliničke mikrobiologije 1 dipl. ing. lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 lab. tehničara SSS	503.700
6.	Patologija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. patologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 med. sestre/tehničara SSS	368.650

Tabela B4. Javnozdravstvena djelatnost na nivou kantona

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj osiguranika po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Epidemiologija	80.000 osiguranika	1 dr. med. spec. epidemiologije 1 sanitarni inženjer prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	301.100

			1 med. sestra/tehničar SSS 1 sanitarni tehničar SSS	
2.	Higijena	80.000 osiguranika	1 dr. med. spec. higijene i medicinske ekologije 1 sanitarni inženjer prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS 1 sanitarni tehničar SSS	301.100
3.	Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva	80.000 osiguranika	1 dr. med. spec. socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva 1 sanitarni inženjer prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 med. sestre/tehničara SSS 1 sanitarni tehničar SSS	356.550
3.1. Djelatnost javnog zdravstva sekundarnog nivoa finansira se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, i to 100% vrijednosti rada timova.				
4.	Preventivno- promotivna zdravstvena zaštita djece i mladih u školama i fakultetima	120.000 osiguranika	1 doktor medicine specijalista iz oblasti javnog zdravstva, 1 medicinska sestra/tehničar sa završenim drugim ciklusom VSS ili VŠS VII stepen, 3 medicinske sestre/tehničari sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen.	414.300
4.1. Preventivno-promotivna zdravstvena zaštita djece i mladih u školama i fakultetima organizuje se u okviru Zavoda za javno zdravstvo kantona				
5.	Preventivni pregledi školske djece	80.000 osiguranika	1 doktor medicine specijalista pedijatrije, porodične medicine, urgentne medicine, opšte medicine kojeg angažira Zavod za javno zdravstvo kantona 2 medicinske sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar	320.350

			SSS	
5.1. Preventivni pregledi školske djece obuhvataju obavezna antropometrijska mjerenja, orijentacione preglede lokomotornog aparata (kičmeni stub i stopala), orijentacione skrining preglede vida i sluha, preglede zuba i usne šupljine, kratki orijentacioni ljebarski pregled. Preventivni pregledi školske djece provode se u školama. 5.2. Ova djelatnost se organizuje u okviru Zavoda za javno zdravstvo kantona, s tim da će nadležni Zavod za javno zdravstvo za potrebe obavljanja kliničkog pregleda doktora medicine angažovati doktore medicine sa jednom od sljedećih specijalizacija: opšta medicina, porodična medicina, pedijatrija ili urgentna medicina, te će se vršiti posebno finansiranje za ovu djelatnost.				

Tabela B5. Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa za hospitalizirane pacijente

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj dana hospitalizacije na 1000 osiguranika	Broj postelja na 1000 osiguranika	Broj postelja po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Opća interna	81	0,2746	9	1 dr. med. spec. opće interne medicine 0,2 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	400.600
2.	Kardiologija	33	0,1121	6	1 dr. med. spec. kardiologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
3.	Nefrologija	8	0,0281	8	1 dr. med. spec. nefrologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900

4.	Gastroenterologija	16	0,0561	6	1 dr. med. spec. gastroenterologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
5.	Endokrinologija	21	0,0701	6	1 dr. med. spec. endokrinologije i dijabetologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
6.	Hematologija	14	0,0491	6	1 dr. med. spec. hematologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
7.	Reumatologija	11	0,0364	6	1 dr. med. spec. reumatologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
8.	Palijativna medicina	17	0,0578	25	1 dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine ili druge specijalnosti 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 5 medicinskih sestara/tehničara SSS	580.100
9. Pedijatrija						
9.1.	Opšta pedijatrija	58	0,1962	7	1 dr. med. spec. pedijatrije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS	430.900

					VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	
9.2.	Dječija neurologija	3	0,0117	5	1 dr. med. subspec. neuropedijatrije 0,2 dipl. klinički psiholog prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	459.850
9.3.	Dječija endokrinologija	4	0,0141	6	1 dr. med. subspec. pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	433.350
9.4.	Dječija nefrologija	4	0,0141	6	1 dr. med. subspec. pedijatrijske nefrologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	433.350
9.5.	Dječija kardiologija	3	0,0117	5	1 dr. med. subspec. pedijatrijske kardiologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestra/tehničara SSS	433.350
9.6.	Dječija pulmologija	3	0,0117	5	1 dr. med. subspec. pedijatrijske pulmologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	433.350
9.7.	Dječija alergologija, imunologija i reumatologija	4	0,0141	6	1 dr. med. subspec. pedijatrijske imunologije i reumatologije	433.350

					0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	
9.8.	Dječija gastroenterologija	4	0,0141	6	1 dr. med. subspec. pedijatrijske gastroenterohepatologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	433.350
9.9.	Dječija hematologija	2	0,0059	5	1 dr. med. subspec. pedijatrijske hematologije i onkologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	558.500
9.10.	Dječija fizijatrija	2	0,0071	10	1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 2 dipl. fizioterapeuta prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	582.550
9.11.	Neonatologija	9	0,0292	5	1 dr. med. subspec. neonatologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	507.950
9.12.	Majke pratilje	6	0,0192	15	1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS	175.700
10. Hirurgija						

10.1.	Opšta hirurgija	86	0,2944	7	1 dr. med. spec. opće hirurgije 0,2 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	400.600
10.2.	Abdominalna hirurgija	29	0,0981	7	1 dr. med. spec. abdominalne hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
10.3.	Dječija hirurgija	7	0,0234	5	1 dr. med. spec. dječije hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
10.4.	Torakalna hirurgija	3	0,0117	5	1 dr. med. spec. torakalne hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
10.5.	Neurohirurgija	4	0,0140	5	1 dr. med. spec. neurohirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
10.6.	Vaskularna hirurgija	3	0,0117	5	1 dr. med. spec. vaskularne hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900

10.7.	Plastična hirurgija	8	0,0280	6	1 dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
10.8.	Kardiohirurgija	10	0,0351	5	1 dr. med. spec. vaskularne/kardiohirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
11.	Ginekologija	27	0,0934	5	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije 0,5 med. sestra/tehničar - babica prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 ginekološko - akušerske sestre SSS	430.900
12.	Akušerstvo	30	0,1030	6	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije 0,5 med. sestra/tehničar - babica prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 ginekološko - akušerske sestre SSS	430.900
13.	Novorođenčad	25	0,0841	9	1 dr. med. subspec. neonatologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	507.950
14.	Infektologija	33	0,1144	7	1 dr. med. spec. infektologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	505.500

14.1. Djelatnost infektologije mora imati dodatnih 100 rezervnih postelja koje bi se stavile u funkciju u slučaju pandemije.

15.	Pulmologija	82	0,2804	6	1 dr. med.spec. pulmologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
16.	Neurologija	48	0,1635	5	1 dr. med. spec. neurologije 0,1 med. sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,2 dipl. fizioterapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	461.250
17.	Psihijatrija	55	0,1869	8	1 dr. med. spec. psihijatrije 0,3 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,2 dipl. socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	527.700
18.	Bolesti ovisnosti	38	0,1285	5	1 dr. med. subspec. bolesti ovisnosti 0,5 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 dipl. socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen	453.400

					0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 medicinske sestre/tehničara SSS	
19.	ORL	10	0,0351	5	1 dr. med. spec. otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
20.	Maksilofacijalna hirurgija	3	0,0117	5	1 dr. med. ili dr. stom. specijalista maksilofacijalne hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
21.	Oftalmologija	17	0,0581	5	1 dr. med. spec. oftalmologije i optometrije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
22.	Intenzivno liječenje	10	0,0347	3	1 dr. med. subspec. intenzivne medicine 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	507.950
23.	Ortopedija	29	0,0981	6	1 dr. med. spec. ortopedije 0,3 dr. med. specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 0,5 fizioterapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 med. sestra/tehničar	565.750

					prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 fizioterapeut SSS 3 medicinske sestre/tehničara SSS	
24.	Urologija	21	0,0711	5	1 dr. med. spec. urologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
25.	Dermatovenerologija	5	0,0163	7	1 dr. med. spec. dermatovenerologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	430.900
26.	Fizijatrija	49	0,1682	8	1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 0,3 dipl. fizioterapeut drugi ciklus VSS ili VŠS VII stepen 1,5 dipl. fizioterapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,4 dipl. okupacioni terapeut prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 3 fizioterapeuta SSS 1 medicinske sestre/tehničara SSS 0,2 defektolog-logoped drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen	703.850
26.1. Kapaciteti specijalnih bolnica su uključeni u standard bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa.						

Tabela B6. Dijagnostička djelatnost i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj postelja po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Transfuziologija	300	1 dr. med. spec. transfuzijske medicine 0,5 dipl. ing. lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 3 laboratorijska tehničara SSS 1 medicinska sestra/tehničar SSS	556.050
2.	Radiodijagnostika	45	1 dr. med. spec. kliničke radiologije 2 dipl. inženjera radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničara SSS 0,3 diplomirani fizičar VSS VI stepen	445.850
3.	Nuklearna medicina	300	1 dr. med. spec. nuklearne medicine 0,25 dipl. fizičar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 1 dipl. inženjer radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS 0,25 med. sestra/tehničar sa posebnom edukacijom (dekontaminator)	401.750

4.	Hematološki i biohemijski laboratorij	150	1 mr. farmacije spec. ili dr. med. spec. medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike 1 dipl. ing. lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 laboratorijska tehničara SSS	607.400
5.	Mikrobiološki laboratorij	200	1 dr. med. spec. kliničke mikrobiologije 0,5 dipl. ing. lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 3 laboratorijska tehničara SSS	450.800
6.	Patologija	200	1 dr. med. spec. patologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 1 dipl. ing. lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 2 medicinske sestre/tehničara SSS	473.250
7.	Bolnička apoteka	200	1 magistar farmacije 2 farmaceutska tehničara SSS	276.750
8.	Anesteziologija	25	1 dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS	281.750
9.	Urgentna medicina	40	1 dr. med. spec. urgentne medicine 0,3 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI	410.700

			stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	
10.	Klinička epidemiologija	400	1 dr. med. spec. epidemiologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	332.300
11.	Organizacija zdravstva, informatika i statistika	400	1 dr. med. spec. socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	281.750
12.	Bolnička higijena i dijetetika	400	1 dr. med. spec. higijene i medicinske ekologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen – dijetetičar 0,3 dipl. nutricionista prvi stepen VSS ili VSS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	312.050

Član 14.

(Tercijarna zdravstvena zaštita)

(1) Standardi i normativi tercijarne zdravstvene zaštite obuhvataju:

- specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa u bolničkim ustanovama,
- dijagnostičku djelatnost zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa koja se pruža za vanbolničke pacijente u bolničkim ustanovama,
- bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa za hospitalizirane pacijente,
- dijagnostičku djelatnost i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

(2) Za tercijarni nivo zdravstvene zaštite, normativi broja osiguranika su prikazani tako da obuhvataju sva osigurana lica iako pojedini timovi prema djelatnostima pružaju usluge samo određenoj dobnoj ili spolnoj skupini. Normativ je prikazan za kompletnu populaciju, ukoliko nije drugačije navedeno u ovoj odluci.

(3) Naknade za tercijarnu bolničku zdravstvenu zaštitu izražene kroz godišnju vrijednost naknade za program rada tima odnose se na prosječnu cijenu intenzivne, poluintenzivne i standardne njege, u šta je uključen iznos na ime svih materijalnih troškova, a što obuhvata troškove hiruških operacija, lijekova i ostalih preparata i materijala osim troškova materijala koji se ugrađuju u pacijenta, kao i posebno skupih lijekova i preparata. Ovi troškovi obuhvataju i troškove nezdravstvenih radnika u ustanovi.

(4) Način provođenja tercijarne zdravstvene zaštite prikazan je u tabelama C1. do C4:

Tabela C1. Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa u bolničkim ustanovama

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj osiguranika po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Opća interna medicina	120.000 osiguranika	1 dr. med. spec. opće interne medicine 1 med. sestra/tehničar SSS	237.100
2.	Nefrologija	250.000 osiguranika	1 dr. med. spec. nefrologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS	250.550
3.	Kardiologija	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kardiologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS	301.900
4.	Gastroenterologija	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. gastroenterologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS	301.900
5.	Endokrinologija	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. endokrinologije i dijabetologije 1 medicinska sestra/tehničar SSS	237.120
6.	Hematologija	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. hematologije	250.550

			0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS	
6.1. Na Klinici/Odjelu za hematologiju neophodno je organizirati kabinet za hemofiliju koji će pružati usluge adultnoj populaciji.				
7.	Reumatologija	350.000 osiguranika	1 dr. med. spec. reumatologije 1 medicinska sestra/tehničar SSS	237.100
8.	Profesionalna patologija i toksikologija	800.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. profesionalne patologije i toksikologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	342.400
9.	Kabinet za dječiju neurologiju	250.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. neuropedijatrije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	317.900
10.	Kabinet za dječiju endokrinologiju	350.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI	317.900

			stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	
11.	Kabinet za dječiju nefrologiju	350.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. pedijatrijske nefrologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	317.900
12.	Kabinet za dječiju kardiologiju	300.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. pedijatrijske kardiologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	317.900
13.	Kabinet za dječiju pulmologiju	300.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. pedijatrijske pulmologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	317.900
14.	Kabinet za dječiju alergologiju, imunologiju i reumatologiju	300.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. pedijatrijske imunologije i reumatologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska	317.900

			sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	
15.	Kabinet za dječiju gastroenterologiju	350.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. pedijatrijske gastroenterohepatologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	317.900
16.	Kabinet za dječiju fizijatriju	350.000 osiguranika	1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	328.800
17.	Kabinet za neonatologiju	300.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. neonatologije 1 medicinska sestra/tehničar SSS	239.650
18.	Kabinet za dječiju hematologiju	250.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. pedijatrijske hematologije i onkologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi	279.950

			ciklus VSS ili VŠS VI stepen	
19.	Kabinet za hemofiliju (pedijatrijski uzrast)	600.000 osiguranika	1 dr. med. subspec. pedijatrijske hematologije i onkologije 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	228.600
19.1. Kabinet za hemofiliju se organizuje uz pedijatrijski odjel i pruža usluge pedijatrijskoj populaciji.				
20.	Pulmologija	300.000 osiguranika	1 dr. med.spec. pulmologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	339.850
21.	Neurologija	50.000 osiguranika	1 dr. med. spec. neurologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS	250.550
22.	Psihijatrija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. psihijatrije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	266.300
23.	Infektologija	150.000 osiguranika	1 dr. med. spec. infektologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	288.500
24.	Dermatovenerologija	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. dermatovenerologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI	250.550

			stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS	
25.	Onkologija i radioterapija	50.000 osiguranika	1 dr. med. spec. onkologije i radioterapije ili dr. med. subspec. medicinske onkologije 0,5 dr. med. spec. kliničke radiologije 0,5 dr. med.spec. internističke onkologije 0,2 dr. med.spec. patologije sa posebnom edukacijom 0,3 dipl. hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 psiholog prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 1 dipl. inženjer radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 medicinske sestre/tehničara SSS	819.550
26.	Ortopedija i traumatologija	75.000 osiguranika	1 dr. med. spec. ortopedije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	288.500
27.	Opća hirurgija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. opće hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	237.100
28.	Rekonstruktivna i plastična hirurgija	150.000 osiguranika	1 dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar	288.500

			prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	
29.	Angiologija i vaskularna hirurgija	300.000 osiguranika	1 dr. med. spec. vaskularne hirurgije 2 med. sestre/tehničara prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	442.600
30.	Kardiohirurgija	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kardiohirurgije 2 med. sestre/tehničara prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	442.600
31.	Neurohirurgija	300.000 osiguranika	1 dr. med. spec. neurohirurgije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	339.850
32.	Abdominalna hirurgija	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. abdominalne hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	237.100
33.	Torakalna hirurgija	250.000 osiguranika	1 dr. med. spec. torakalne hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	237.100
34.	Dječija hirurgija	250.000 osiguranika	1 dr. med. spec. dječije hirurgije 1 med. sestra/tehničar SSS	237.100
35.	Otorinolaringologija	250.000 osiguranika	1 dr. med. spec. otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS	301.900

36.	Oftalmologija	250.000 osiguranika	1 dr. med. spec. oftalmologije i optometrije 1 medicinska sestra/tehničar SSS	237.100
37.	Maksilofacijalna hirurgija	300.000 osiguranika	1 dr. med. ili dr. stom. specijalista maksilofacijalne hirurgije 1 medicinska sestra/tehničar SSS	237.100
38.	Ginekologija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije 1 dr. med. subspec. humane reprodukcije 0,2 dr. med. spec. urologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 ginekološko - akušerske sestre SSS	560.400
39.	Fizikalna medicina i rehabilitacija	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS	339.850
40.	Urologija	130.000 osiguranika	1 dr. med. spec. urologije 1 med. sestra/tehničar SSS	237.100

Tabela C2. Dijagnostička djelatnost zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa koja se pruža za vanbolničke pacijente

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj osiguranika po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Nuklearna medicina	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. nuklearne medicine 0,5 dr. med. spec. opće interne medicine 1 dipl. inženjer radiološke tehnologije/dijagnostike prvi	779.200

			ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 dipl. inženjer lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS 1 lab. tehničar SSS 0,25 dipl. fizičar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 0,25 dipl. hemičar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 0,25 med. sestra/tehničar sa posebnom edukacijom (dekontaminator)	
2.	Transfuziologija	400.000 osiguranika	1 dr. med. spec. transfuzijske medicine 0,3 dr. med. ili mag. farmacije spec. medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike 0,5 dipl. biolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,3 dipl. hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 laboratorijska tehničara SSS	571.700
3.	Radiodijagnostika	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kliničke radiologije 0,3 doktor medicine spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 0,3 dipl. inženjer radiološke tehnologije/dijagnostike drugi ciklus VSS ili VŠS VII stepen 0,3 dipl. fizičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen	581.600

			2 dipl. inženjera radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	
4.	Hematološki i Biohemijski lab.	200.000 osiguranika	1 dr. med. ili mag. farmacije spec. medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike 1 dipl. hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 dipl. inženjer laboratorijske tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 laboratorijska tehničara SSS	698.350
5.	Mikrobiološki lab.	200.000 osiguranika	1 dr. med. spec. kliničke mikrobiologije 1 dipl. inženjer laboratorijske tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI 3 laboratorijska tehničara SSS	520.000
6.	Patologija	100.000 osiguranika	1 dr. med. spec. patologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 med. sestre/tehničara SSS	381.200

Tabela C3. Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa za hospitalizirane pacijente

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj dana hospitalizacije na 1000 osiguranika	Broj postelja na 1000 osiguranika	Broj postelja po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Nefrologija	12	0,042	6	1 dr. med. spec. nefrologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100

2.	Kardiologija	34	0,117	5	1 dr. med. spec. kardiologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	567.500
3.	Gastroentero- hepatologija	14	0,047	5	1 dr. med. spec. gastroenterologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
4.	Endokrinologija	10	0,035	5	1 dr. med. spec. endokrinologije i dijabetologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	440.250
5.	Hematologija	16	0,056	6	1 dr. med. spec. hematologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 5 medicinskih sestara/tehničara SSS	592.000
6.	Klinička imunologija i reumatologija	10	0,035	5	1 dr. med. spec. reumatologije ili dr. med. spec. kliničke imunologije i alergologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	440.250
7.	Profesionalna patologija i toksikologija	2	0,007	6	1 dr. med. subspec. profesionalne patologije i toksikologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	494.150

					3 medicinske sestre/tehničara SSS	
8.	Dječija neurologija	5	0,018	5	1 dr. med. subspec. neuropedijatrije 0,2 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili psiholog prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 0,1 logoped prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	559.000
9.	Dječija endokrinologija	3	0,010	5	1 dr. med. subspec. pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	518.650
10.	Dječija nefrologija	3	0,009	5	1 dr. med. subspec. pedijatrijske nefrologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	518.650
11.	Dječija kardiologija	4	0,012	5	1 dr. med. subspec. pedijatrijske kardiologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 4 medicinske sestra/tehničara SSS	518.650
12.	Dječija pulmologija	4	0,012	5	1 dr. med. subspec. pedijatrijske pulmologije 0,5 med. sestra/tehničar	518.650

					prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	
13.	Dječija alergologija, imunologija i reumatologija	3	0,011	6	1 dr. med. subspec. pedijatrijske imunologije i reumatologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	518.650
14.	Dječija gastroenterologija	4	0,012	5	1 dr. med. subspec. pedijatrijske gastroenterohepatologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	518.650
15.	Dječija hematologija	2	0,006	4	1 dr. med. subspec. pedijatrijske hematologije i onkologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	570.000
16.	Dječija fizijatrija	2	0,006	8	1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 1 dipl. fizioterapeut drugi ciklus VSS ili VŠŠ VII stepen 1 dipl. fizioterapeut prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	670.250
17.	Neonatologija	10	0,033	4	1 dr. med. subspec. neonatologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen	518.650

					4 medicinske sestre/tehničara SSS	
18.	Majke pratilje	6	0,019	15	1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS	178.600
19.	Pulmologija	10	0,035	5	1 dr. med. spec. pulmologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
20.	Neurologija	51	0,175	5	1 dr. med. spec. neurologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS 0,5 medicinska sestra/tehničara SSS - fizioterapeut	554.050
21.	Psihijatrija	34	0,117	5	1 dr. med. spec. psihijatrije 0,3 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 0,2 dipl. socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	585.900
22.	Dječija i adolescentna psihijatrija	10	0,033	4	1 dr. med. subspec. dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ	478.750

					VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	
23.	Infektologija	33	0,114	7	1 dr. med. spec. infektologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
24.	Dermatovenerologija	10	0,035	5	1 dr. med. spec. dermatovenerologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
25.	Onkologija i radioterapija	51	0,175	3	1 dr. med. spec. onkologije i radioterapije ili dr. med. subspec. medicinske onkologije 0,5 dr. med.spec. internističke onkologije 0,3 dipl. hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,5 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 dipl. inženjer radiološke tehnologije/ dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinske sestre/tehničara SSS	782.550

26.	Fizijatrija	12	0,042	6	1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 0,2 dipl. fizioterapeut drugi ciklus VSS ili VŠS VII stepen 2 dipl. fizioterapeuta prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 fizioterapeuta SSS 1 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 defektolog-logoped drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,2 psiholog prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen	668.700
27.	Kardiohirurgija	14	0,049	3	1 dr. med. spec. kardiohirurgije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	567.500
28.	Abdominalna hirurgija	20	0,070	5	1 dr. med. spec. abdominalne hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
29.	Urologija	11	0,039	4	1 dr. med. spec. urologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
30.	Ortopedija i traumatologija	38	0,129	5	1 dr. med. spec. ortopedije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen	529.600

					0,1 psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	
31.	Torakalna hirurgija	14	0,047	5	1 dr. med. spec. torakalne hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
32.	Glandularna hirurgija (hirurgija dojke, štitne i paraštitnih žlijezda)	2	0,008	4	1 dr. med. spec. opće hirurgije ili 1 dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
33.	Neurohirurgija	20	0,070	5	1 dr. med. spec. neurohirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
34.	Plastična i rekonstruktivna hirurgija	14	0,047	5	1 dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
35.	Dječija hirurgija	11	0,038	4	1 dr. med. spec. dječije hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100

36.	Angiologija i vaskularna hirurgija	8	0,028	4	1 dr. med. spec. vaskularne hirurgije 0,6 dr. med specijalista interne medicine 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	612.850
37.	Glandularna i onkološka hirurgija	5	0,016	4	1 dr. med. spec. hirurških disciplina 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS	516.100
38.	Otorinolaringologija	11	0,037	4	1 dr. med. spec. otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske sestre/tehničara SSS 0,2 logoped prvi ciklus VSS	543.000
39.	Oftalmologija	8	0,028	4	1 dr. med. spec. oftalmologije i optometrije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 0,2 defektolog tifolog prvi ciklus VSS 4 medicinske sestre/tehničara SSS	543.000
40.	Maksilofacijalna hirurgija	8	0,028	4	1 dr. med. ili dr. stom. specijalista maksilofacijalne hirurgije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 4 medicinske	516.100

					sestre/tehničara SSS	
41.	Ginekologija i akušerstvo	19	0,064	4	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 ginekološko-akušerske sestre SSS	567.500
42.	Medicinski potpomognuta oplodnja	1	0,003	4	1 dr. med. spec. ginekologije i opstetricije sa posebnom edukacijom ili dr. med. spec. humane reprodukcije 0,2 dr. med. spec. urologije 0,2 dipl. biolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,2 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen ili psiholog prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS 0,2 dipl. inženjer laboratorijske tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI prvi stepen	446.500
43.	Transplantologija	1	0,004	4	1 dr. med. subspec. 1 dr. med. spec. 1 med. sestra/tehničar SSS	400.900
43.1. Cjelokupan, multidisciplinarni tim djelatnosti Transplantologije se po potrebi sastavlja od postojećeg zdravstvenog kadra iz odgovarajućih djelatnosti. U zavisnosti od potreba timovi za svaku transplantaciju se mogu mijenjati i dopunjavati.						

Tabela C4. Dijagnostička djelatnost i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente na tercijarnom novu zdravstvena zaštita

Redni broj	Specijalistička disciplina	Broj postelja po jednom radnom timu	Sastav tima	Godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima
1.	Hematološki i biohemijski laboratorij	100	1 mr. farmacije spec. ili dr. med. spec. medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike 0,5 dipl. hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,2 dipl. inženjer laboratorijske tehnologije/dijagnostike drugi ciklus VSS ili VŠS VII stepen 1 dipl. inženjer laboratorijske tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 laboratorijska tehničara SSS	646.250
2.	Mikrobiološki laboratorij	125	1 dr. med. spec. kliničke mikrobiologije 0,2 dipl. inženjer laboratorijske tehnologije/dijagnostike drugi ciklus VSS ili VŠS VII stepen 1 dipl. inženjer laboratorijske tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 laboratorijska tehničara SSS	622.000
3.	Imunološki laboratorij	250	1 dr. med. spec. kliničke imunologije i alergologije 0,5 dipl. hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 dipl. inženjer	516.400

			laboratorijske tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 laboratorijska tehničara SSS	
4.	Radiodijagnostika	75	1 dr. med. spec. kliničke radiologije 0,2 dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 0,2 dipl. fizičar drugi stepen VSS ili VSS VII stepen 0,3 dipl. inženjer radiološke tehnologije/dijagnostike drugi ciklus VSS ili VŠS VII stepen 2 dipl. inženjera radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	575.600
5.	Nuklearna medicina	200	1 dr. med. spec. nuklearne medicine 0,5 dr. med. spec. opće interne medicine 1 dipl. inženjer radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 dipl. inženjer lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar SSS 1 lab. tehničar SSS 0,25 dipl. fizičar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen	779.200

			0,25 dipl. hemičar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen 0,25 med. sestra/tehničar sa posebnom edukacijom (dekontaminator)	
6.	Transfuziologija	300	1 dr. med. spec. transfuzijske medicine 0,1 dipl. hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0,1 magistar farmacije spec. kontrole lijekova 0,4 dipl. biolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 dipl. inženjer lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 laboratorijska tehničara SSS 1 medicinska sestra/tehničar SSS	750.500
7.	Anesteziologija i reanimacija	25	1 dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	288.500
8.	Patološka anatomija i citologija	150	1 dr. med. spec. patologije 2 med. sestre/tehničara prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS	463.050

9.	Klinička farmakologija	300	1 dr. med. spec. kliničke farmakologije sa toksikologijom 1 medicinska sestra/tehničara SSS	237.100
10.	Bolnička apoteka	100	1 magistar farmacije 2 farmaceutska tehničara SSS	281.350
11.	Urgentna medicina	50	1 dr. med. spec. urgentne medicine 0,2 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 2 medicinske sestre/tehničara SSS	333.550
12.	Klinička epidemiologija	600	1 dr. med. spec. epidemiologije 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 1 medicinska sestra/tehničar SSS	339.850
13.	Organizacija zdravstva, informatika i statistika	800	1 dr. med. spec. socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen 2 medicinske sestre/tehničara SSS	415.750
14.	Bolnička higijena i dijetetika	800	1 dr. med. spec. higijene i medicinske ekologije 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠŠ VI stepen – dijetetičar 1 medicinska sestra/tehničar SSS	288.500

Član 15.
(Standardni broj uputnica i receptata)

Standardni broj uputnica po liječenom pacijentu u porodičnoj medicini je 0,25, dok je standardni broj receptata po osiguraniku 10.

Član 16.
(Uslovi za ugovaranje po programima)

(1) Ugovaranje po programima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši se na osnovu prethodno utvrđenog zdravstvenog kataloga usluga zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo i okončanja procesa reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.

(2) Zdravstveni katalog usluga iz stava (1) ovog člana, donosi Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

IV - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: _____/25
Sarajevo: _____

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić

Obrazloženje

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu članu 13. tačka b. i članu 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/07, 14/00, 4/01 i 28/04, 6/13 i 31/17), kao i čl. 37. i 38. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18 i 61/22), tački II Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09), te članu 33. stav (3) Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/24 i 48/24).

Članom 13. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo je propisano da Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši nadležnosti u oblasti zdravstva, a članom 18. tačka b) je propisano da Skupština Kantona Sarajevo u okviru svojih nadležnosti donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona.

Članom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju je utvrđeno da se zdravstvena zaštita iz člana 34. ovog zakona pruža osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je kantonalni zavod osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, a članom 38. navedenog Zakona je utvrđeno da se ugovorima iz člana 37. utvrđuju: vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža osiguranim licima, naknade koje kantonalni zavod osiguranja plaća za pružanje ugovornih usluga, način obračunavanja i plaćanja usluga i druga uzajamna prava i obaveze ugovarača.

Osnovne, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. ovog zakona odredit će se kantonalnim propisima.

Osnovama, kriterijima i mjerilima iz stava (2) ovog člana osigurava se zakonito i pravilno uspostavljanje ugovornih odnosa između kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova, utvrđuju elementi koje moraju sadržavati ti ugovori, uređuje način iskazivanja vrste, obima i kvaliteta zdravstvenih usluga, način utvrđivanja naknada, način kontrole, vrste, obima i kvaliteta izraženih zdravstvenih usluga i drugo.

Tačkom II Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09) je utvrđeno da se na nivou Kantona može utvrditi i veći opseg osnovnog paketa zdravstvenih prava iz tačke I. ove odluke ukoliko se za to osiguraju sredstva.

Odluku o utvrđivanju većeg obima osnovnog paketa zdravstvenih prava iz stava (1) ove tačke donosi zakonodavno tijelo kantona na prijedlog vlade kantona.

Članom 33. stav (3) Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/24 i 48/24) je propisano da će Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke, pripremiti nacrt odluke o većem obimu zdravstvenih prava za Kanton Sarajevo, i isti uputiti prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 21.12.2023. godine, donijela Odluku o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/24). Također na sjednici održanoj 21.11.2024. godine, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 48/24).

Članom 33. stav (3) Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja je propisano da će Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke, pripremiti nacrt odluke o većem obimu zdravstvenih prava za Kanton Sarajevo, i isti uputiti prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.

Shodno naprijed navedenom, a u cilju osiguranja većeg obima zdravstvenih prava i adekvatne zdravstvene zaštite osiguranicima Kantona Sarajevo, u odnosu na prava utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09) i Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br: 82/14, 107/14 i 58/18), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je formiralo stručnu Komisiju koja će pripremiti nacrt Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava sa područja Kantona Sarajevo uz uvažavanje svih specifičnosti Kantona Sarajevo. U predmetnu Komisiju su imenovani predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, kao i predstavnici tri najveće javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo i to JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“ i Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo.

Obzirom da je adekvatan broj i kvalifikovana struktura zdravstvenog kadra u zdravstvenoj zaštiti stanovništva temelj za pružanje vrhunske zdravstvene njege u skladu sa razvojem medicine, tehnologije, demografskih promjena, etiopatogeneze obolijevanja, pojave novih bolesti, porasta broja hroničnih nezaznih bolesti, medicinskih usluga, broja i obolijevanja stanovništva, organizacije rada trenutno uposlenog zdravstvenog kadra u Kantonu Sarajevo, specifičnih potreba zdravstvenog sistema i drugih dostupnih pokazatelja Odlukom su definisane optimizirane i predložene discipline za sva tri nivoa zdravstvene zaštite za potrebe stanovništva Kantona Sarajevo.

Donošenje ove odluke je jedan od preduslova za primjenu Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom kapacitetu.

Stručna Komisija je shodno Rješenju o imenovanju Komisije za pripremu odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo i Rješenju o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za pripremu odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo, te utvrđenim zadacima koji su dati Komisiji, okončala svoj radni zadatak i pripremila i dostavila prijedlog Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na područja Kantona Sarajevo vodeći računa o svim specifičnostima Kantona Sarajevo.

III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA

Član 1. (Predmet Odluke)

Ovim članom se jasno definiše pravni osnov za donošenje Odluke, kojom se utvrđuje veći obim prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Kantonu Sarajevo. Time se potvrđuje nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da, u skladu sa zakonom i važećim podzakonskim aktima, propiše širi opseg zdravstvenih usluga za osigurana lica.

Član 2. (Sadržaj Odluke)

Ovim članom se detaljnije opisuje sadržaj Odluke, posebno u odnosu na Odluku o osnovnom paketu zdravstvenih prava. Također se uvodi metodološki okvir kojim se definišu standardi u pogledu broja osiguranika po timu, broja postelja i dužine bolničkog liječenja. Time se omogućava racionalno planiranje resursa i usklađivanje sa stvarnim zdravstvenim potrebama stanovništva.

Član 3. (Finansiranje)

Ovim rješenjem se određuje da se finansiranje zdravstvene zaštite vrši u skladu sa važećim modelima i kriterijima, čime se obezbjeđuje pravna i finansijska stabilnost u pružanju zdravstvenih usluga. Time se osigurava da širenje prava bude održivo i utemeljeno na stvarnim prihodima i rashodima Zavoda.

Član 4. (Zdravstvena zaštita)

Ovim članom se definišu principi jednakosti i dostupnosti zdravstvene zaštite za sve osigurane osobe, uz poštivanje finansijskih mogućnosti i epidemioloških uslova. Ovakav pristup je usklađen sa načelima zdravstvene politike i jednakog pristupa zdravstvenim uslugama.

Član 5. (Sadržaj zdravstvene zaštite)

Ovdje se pravno uređuje sistematizacija zdravstvene djelatnosti na različitim nivoima – od primarne do tercijarne, uključujući i javno zdravstvo. Time se obuhvata cjelokupan spektar zdravstvenih intervencija, što doprinosi sveobuhvatnosti zaštite osiguranih lica.

Član 6. (Primarna zdravstvena zaštita)

Utvrđivanjem broja osiguranika po radnom timu postavljaju se standardi za pružanje primarne zdravstvene zaštite. Također se precizira odgovornost apotekarske djelatnosti u obezbjeđenju lijekova, čime se garantuje osnovno pravo na dostupnu terapiju.

Član 7. (Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita)

Ovaj član definiše normativne odnose broja osiguranika i broja timova po specijalnosti, čime se postiže bolja organizacija i usklađenost specijalističke zaštite sa stvarnim potrebama osiguranih osoba.

Član 8. (Bolnička zdravstvena zaštita)

Ovim rješenjem se detaljno propisuje način organizacije bolničke zaštite kroz normative postelja i dana hospitalizacije, što omogućava optimalnu iskorištenost kapaciteta i efikasnije planiranje troškova.

Član 9. (Dijagnostičke i ostale djelatnosti)

Član sistematizira podršku dijagnostici na svim nivoima zdravstvene zaštite kroz odnos broja osiguranika po timu, čime se omogućava kontinuitet u dijagnostičkom i terapijskom procesu.

Član 10. (Radni tim)

Ovdje se utvrđuje definicija radnog tima, njegove obaveze i parametri rada izraženi u bodovima i troškovima. Time se stvara transparentan model za obračun i ugovaranje usluga između Zavoda i zdravstvenih ustanova.

Član 11. (Utvrđivanje programa zdravstvene zaštite)

Ovaj član jasno definiše da je Odluka osnov za kreiranje programa zdravstvene zaštite i ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama. To osigurava sistemsku primjenu Odluke i omogućava njeno uključivanje u strateške i operativne planove Zavoda.

Član 12. (Primarna zdravstvena zaštita - sadržaj i dostupnost)

Detaljno se opisuje koje sve djelatnosti čine primarnu zdravstvenu zaštitu. Uključivanje preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih mjera, kao i palijativne njege, odražava širi društveni interes u očuvanju javnog zdravlja. Dodatno, teritorijalna dostupnost (po općini prebivališta) omogućava jednak pristup za sve osigurane osobe.

U djelatnostima primarne zdravstvene zaštite u odnosu na aktuelnu Naredbu o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/14, 107/14, 58/18) izmijenjen je broj osiguranika po 1 radnom timu, te u pojedinim djelatnostima sastav tima kako bi se odgovorilo stvarnim zahtjevima i potrebama stanovnika Kantona Sarajevo. U okviru ove Odluke zbog pomenutih razlika urađena je dopuna i godišnje vrijednosti naknade za program rada tima u bodovima.

Izmjene su urađene za sljedeće djelatnosti:

- **Porodična medicina:** Djelatnost porodične medicine osigurava jedan radni tim na 1.600 osiguranih lica u odnosu na trenutne standarde i normative kojima je propisan jedan radni tima na 1.800 osiguranika. Ovime se daje prilika za povećanje broja timova porodične medicine u Kantonu Sarajevo a samim time i rasterećenje postojećeg preopterećenog kadra koji radi u okviru porodične medicine.

Također je navedeno da u sastav tima porodične medicine može biti uključena i jedna medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen, a koja svojim djelovanjem pokriva djelatnost zdravstvene njege u zajednici sa patronažom i palijativnom njegom.

- **Zdravstvena njega u zajednici i vanbolnička palijativna njega:** Zdravstvena njega u zajednici obuhvata polivalentnu patronažnu djelatnost i zdravstvenu njegu u kući. Prema ovoj Odluci zdravstvenu njegu u zajednici osigurava medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS, ili VŠ medicinska sestra/tehničar, ili posebno educirana medicinska sestra/tehničar SSS na 4.800 osiguranika u urbanom području, odnosno na 3.200 osiguranika ruralnog područja. Obzirom da će u djelatnosti porodične medicine u velikom broju slučajeva u tim biti uključena i jedna medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen koja će pokriva djelatnost zdravstvene njege u zajednici sa patronažom i palijativnom njegom u ovoj djelatnosti smo povećali broj osiguranika na jedan tim.
- **Zdravstvena zaštita djece u dobi od 0 do 6 godina sa Centrima za imunizaciju:** Djelatnost zdravstvene zaštite djece u dobi od 0 do 6 godina sa Centrima za imunizaciju osigurava jedan radni tim na 700 osiguranih lica ove populacije u odnosu na trenutne standarde i normative kojima je propisan jedan radni tima na 900 stanovnika, dok jedan tim čine 1 dr. med. spec. pedijatrije, 0,2 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen i 1,5 med. sestra/tehničar SSS. Ovime se daje prilika za povećanje broja timova zdravstvene zaštite djece u dobi od 0 do 6 godina sa Centrima za imunizaciju sa optimalnim sastavom tima koji mogu odgovoriti na specifične potrebe i zahtjeve ove populacije.

- **Zdravstvena zaštita stanovništva iznad 19 godina koji nisu obuhvaćeni porodičnom medicinom:** Djelatnost zdravstvena zaštita stanovništva iznad 19 godina koji nisu obuhvaćeni porodičnom medicinom osigurava jedan radni tim na 1.800 osiguranih lica ove populacije u odnosu na trenutne standarde i normative kojima je propisan jedan radni tima na 2.000 osiguranika, da bi se zadovoljile potrebe tzv. neopredijeljenog stanovništva koje nije obuhvaćeno porodičnom medicinom.
- **Centar za rani rast i razvoj:** Djelatnost Centra za rani rast i razvoj osigurava jedan radni tim na 100.000 osiguranih lica u odnosu na trenutne standarde i normative kojima je propisan jedan radni tima na 120.000 osiguranika. Također je uveliko proširen i dopunjen sastav tima kako bi se moglo obezbijediti sveobuhvatna zdravstvena zaštita koju pruža ovaj centar.
- **Zdravstvena zaštita žena:** Djelatnost zdravstvene zaštite žena osigurava jedan radni tim na 5.000 osiguranih žena 15+ godina starosti u odnosu na trenutne standarde i normative kojima je propisan jedan radni tima na 10.000 osiguranih žena 15+ godina starosti. Uz dopunu sastava tima ovime se obezbjeđuje veći broj timova koji će pružati zdravstvenu zaštitu žena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
- **Zdravstvena zaštita kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja:** Djelatnost zdravstvene zaštite kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja osigurava jedan radni tim na 30.000 osiguranih lica u odnosu na trenutne standarde i normative kojima je propisan jedan radni tima na 65.000 osiguranika. Ovime se obezbjeđuje veći broj timova koji će pružati zdravstvenu zaštitu.
- **Higijensko – epidemiološka služba:** Djelatnost higijenske – epidemiološke službe ostala je ista kao u trenutnim standardima i normativima kojima je propisan jedan radni tima na 40.000 osiguranika.
- **Hitna medicinska pomoć:** Prema trenutnim standardima i normativima ukoliko se djelatnost hitne medicinske pomoći organizuje za područje cijelog kantona onda na 55.000 stanovnika dolazi 8 timova HMP i jedan tim prijavno-dojavne jedinice koji uključuje doktora, dok je ovom Odlukom ovaj broj smanjen na 45.000 stanovnika na kojih dolazi 8 timova HMP, te 9,5 timova prijavno-dojavne jedinice za cijelo područje kantona, čime se dobiva više kadra uposlenog u djelatnosti HMP. Također za potrebe obavljanja djelatnosti hitne medicinske pomoći za područje Kantona Sarajevo neophodno je imati jedan (1) tim za apotekarsku djelatnost u sastavu 1 mag. farmacije i 1 farmaceutski tehničar SSS koji su definisani ovom Odlukom, a nisu prepoznati trenutnim standardima i normativima.
- **Zdravstvena zaštita zuba i usta djece i omladine do 19 godina:** Prema trenutnim standardima i normativima zdravstvenu zaštitu zuba i usta djece i omladine do 19 godina starosti osigurava jedan radni tim na 10.800 osiguranika ukupne populacije, dok je ovom Odlukom to 2.000 osiguranika ove populacije čime se dobiva veći broj stomatologa - pedodonata koji će pružati usluge ove djelatnosti.
- **Zdravstvena zaštita zuba odraslih iznad 19 godina:** Prema trenutnim standardima i normativima zdravstvenu zaštitu zuba i usta odraslih iznad 19 godina starosti osigurava jedan radni tim na 3.500 osiguranika ove populacije, dok je prema ovoj Odluci planiran jedan tim na 2.500 osiguranika ove populacije, kako bi se dobio veći broj timova u okviru ove djelatnosti.

- **Laboratorijska dijagnostička djelatnost:** Prema trenutnim standardima i normativima laboratorijsku djelatnost osigurava jedan radni tim na 35.000 osiguranika, dok je u ovoj odluci to na 30.000 osiguranika, uz izmjenu sastava tima kojem pripada 1 dipl. ing. lab. tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen a ne 0,5 kao u trenutnim standardima i normativima. Ovime se dobiva potpuniji tim koji će pružati kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
- **Radiološka dijagnostička djelatnost:** Prema trenutnim standardima i normativima radiološku dijagnostičku djelatnost primarnog nivoa osigurava jedan radni tim na 100.000 osiguranih lica, dok je prema ovoj Odluci taj broj smanjen na 40.000 osiguranika. Ovime se dobiva veći broj timova ove djelatnosti za područje Kantona Sarajevo, uz određene izmjene sastava tima. Ovom Odlukom se smanjuje broj dipl. inženjera radiološke tehnologije/dijagnostike prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen sa 4 na 2, te dodaje 0,5 med. sestra/tehničar SSS u timu, kako bi se uz 1 dr. med. spec. kliničke radiologije dobio više balansirani tim koji može pružiti što kvalitetniju uslugu.
- **Ultrazvučna dijagnostička djelatnost primarnog nivoa:** Ultrazvučna dijagnostička djelatnost primarnog nivoa ostaje u ovoj Odluci na 40.000 osiguranih lica i nije pretrpila izmjene.
- **Centar za mentalno zdravlje u zajednici:** Radni tim ove djelatnosti osigurava prema trenutnim standardima i normativima usluge za 55.000 osiguranika, dok prema ovoj Odluci ovaj broj je za 25.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova u kantonu. Također je u Odluci uvršten više balansiran, pacijentu usmjeren sastav tima koji uključuje: 1. spec. neuropsihijatrije/ psihijatrije, 1 dipl. psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen, 1 dipl. socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen, 1 defektolog prvi ciklus VSS VI stepen, 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen i 1 med. sestre SSS.
- **Centar za mentalno zdravlje djece i adolescenata:** Ovom Odlukom se uvodi sasvim nova djelatnost u okviru PZZ, a koja nije prepoznata u trenutnim standardima i normativima. Centar za mentalno zdravlje djece i adolescenata osigurava pružanje zdravstvene zaštite po timu na 105.000 osiguranika. Sastav tima uključuje: 1 spec psihijatrije/ subspec. dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, 2 dipl. psihologa drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen, 1 dipl. socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen, 1 med. sestra SSS i 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen.
- **Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata u dobi 6-18 godina:** Prema trenutnim standardima i normativima djelatnost ovog centra osigurava jedan radni tim na 250.000 osiguranih lica, dok je prema ovoj Odluci taj broj smanjen na 200.000 osiguranika. Također ovom Odlukom je proširen sastav tima kako bi mogao odgovoriti specifičnim potrebama korisnika ovog centra.
- **Fizikalna rehabilitacija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 40.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 20.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
- **Apotekarska djelatnost:** Broj potrebnih timova zavisi od radnog vremena apoteke. Ukoliko je radno vrijeme apoteke duže od 8 sati dnevno, neophodno je imati više od jednog tima.

Ukoliko je radno vrijeme apoteke kraće od 8 sati, isti farmaceutski tim se može angažirati na više od jedne ovakve lokacije. Ova djelatnost se finansira kroz plaćanje usluge izdatog recepta, ili kroz maržu na izdate lijekove. Ovom Odlukom je također definisana Apotekarska djelatnost za vlastite potrebe.

Član 13. (Sekundarna zdravstvena zaštita)

Ovim članom se detaljno razrađuje broj osiguranika po 1 radnom timu, broj dana hospitalizacije na 1000 osiguranika, broj postelja na 1000 osiguranika, broj postelja po 1 radnom timu, sastav tima, godišnju vrijednost naknade za program rada tima u bodovima koji se odnose na sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Pravno rješenje obuhvata sve segmente djelatnosti koje se pružaju u okviru ovog nivoa: od specijalističko-konsultativnih usluga (i vanbolničkih i bolničkih), preko javnog zdravstva i medicine rada, do bolničke njege i dijagnostičkih procedura. Ovim pristupom se obezbjeđuje sistemska povezanost između različitih zdravstvenih usluga i osigurava kontinuitet njege za pacijente koji zahtijevaju složenije medicinske intervencije od onih koje se pružaju na primarnom nivou.

Ovaj član precizira organizacijski model izvanbolničke specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite koja se pruža kao podrška timovima porodične medicine. Pravno rješenje potvrđuje da se ove usluge organizuju u okviru vanbolničkih zdravstvenih ustanova, čime se smanjuje pritisak na bolničke kapacitete i omogućava efikasnije upravljanje pacijentima na sekundarnom nivou.

Uz to, organizacija savjetovališta za dječiju i adolescentnu ginekologiju na nivou cijelog kantona, kao i mikrobiološke laboratorijske dijagnostike u okviru specijalizovanih ustanova, doprinosi boljoj dostupnosti i funkcionalnoj organizaciji zdravstvene zaštite. Takvo rješenje osigurava centralizaciju dijela usluga koje zahtijevaju specifične kadrove i tehničku opremljenost, ali i teritorijalnu dostupnost građanima, posebno u općinama sa manjim brojem stanovnika.

Za podršku rada timova porodične medicine organizirana je specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa izvanbolničkih ustanova, u okviru koje se radi obezbjeđenja višeg obima zdravstvenih prava definisao poseban sastavan tima i broj osiguranika za koji tim obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu. Obzirom na specifično ustrojstvo zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, ovom Odlukom je prepoznata važnost izvanbolničke specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, te je time u potpunosti izdvojena iz specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite u okviru sekundarne zdravstvene zaštite.

Ovom Odlukom su prepoznate ključne djelatnosti kojima bi se trebala baviti izvanbolnička specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita. Obzirom da su u trenutnim standardima i normativima navodi samo specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa (zajedno sumarno prikazane vanbolnička i bolnička), nemoguće je ovaj dio ove Odluke usporediti sa standardima i normativima.

S tim u vezi u ovoj Odluci su definisane sljedeće djelatnosti izvanbolničke specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite sa definisanim brojem osiguranika po 1 radnom timu, sastavom tima i godišnjom vrijednosti naknade za program rada tima u bodovima:

- Opća interna medicina 1 tim na 20.000 osiguranika,
- Savjetovalište za dijabetes 1 tim na 60.000 osiguranika,
- Otorinolaringologija 1 tim na 25.000 osiguranika,
- Oftalmologija 1 tim na 25.000 osiguranika,
- Neurologija 1 tim na 30.000 osiguranika,

- Dermatovenerologija 1 tim na 100.000 osiguranika,
- Ginekologija 1 tim na 50.000 osiguranika,
- Savjetovalište za dječiju i adolescentnu ginekologiju 1 tim na 200.000 osiguranika,
- Savjetovalište za bračni fertilitet 1 tim na 200.000 osiguranika,
- Mikrobiološka laboratorijska dijagnostika 1 tim na 80.000 osiguranika,
- Medicina rada i sporta 1 tim na 50.000 osiguranika,
- Oralna medicina i parodontologija 1 tim na 50.000 osiguranika,
- Dentalna patologija i endodoncija 1 tim na 50.000 osiguranika,
- Pedodoncija 1 tim na 10.000 osiguranika 0-18 godina starosti,
- Ortodoncija 1 tim na 10.000 osiguranika 3-18 godina starosti,
- Oralna hirurgija 1 tim na 50.000 osiguranika,
- Stomatološka protetika 1 tim na 50.000 osiguranika.

U djelatnostima Specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa u bolničkim ustanovama u odnosu na aktuelnu Naredbu o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/14, 107/14, 58/18) izmijenjen je broj osiguranika po 1 radnom timu, te u pojedinim djelatnostima sastav tima kako bi se odgovorilo stvarnim zahtjevima i potrebama stanovnika Kantona Sarajevo. U okviru ove Odluke zbog pomenutih razlika urađena je dopuna i godišnje vrijednosti naknade za program rada tima u bodovima.

S tim u vezi do izmjena je došlo u sljedećim djelatnostima:

- **Opća interna medicina:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 35.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima za vanbolničku i bolničku specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa. Prema ovoj Odluci taj broj je povećan na 120.000 osiguranika shodno da je ova djelatnost velikim dijelom pripala vanbolničkoj specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Kardiologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 150.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 100.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima (dodan je u tim 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen) da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
- **Reumatologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 350.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 100.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Gastroenterologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 350.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 120.000

osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima (dodan je u tim 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen) da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

- **Nefrologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 350.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 120.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima (dodan je u tim 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen) da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
- **Endokrinologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 250.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 150.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Hematologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 350.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 150.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Pedijatrija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 45.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima, i ovom Odlukom je zadržan ovaj standard i normativ tima.
- **Medicina rada:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 300.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 100.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Opća hirurgija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 60.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima, i ovom Odlukom je zadržan ovaj standard i normativ tima.
- **Abdominalna hirurgija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 400.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 150.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Torakalna hirurgija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 500.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 250.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Dječija hirurgija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 300.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 250.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Vaskularna hirurgija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 300.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima, i ovom Odlukom je zadržan ovaj standard i normativ tima.

- **Neurohirurgija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 400.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 150.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Plastična hirurgija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 250.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima, i ovom Odlukom je zadržan ovaj standard i normativ tima.
- **Ginekologija i akušerstvo:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 450.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 50.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative. U okviru ove djelatnosti u ovoj Odluci Savjetovalište za dječiju i adolescentu ginekologiju i Savjetovalište za bračni fertilitet su smješteni u vanbolničku specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa.
- **Infektologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 300.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 120.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Pulmologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 300.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 80.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima (dodan je u tim 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen) da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
- **Neurologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 70.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 60.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima (dodan je u tim 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen) da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
- **Psihijatrija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 120.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima, i ovom Odlukom je zadržan ovaj standard i normativ tima.
- **Prevenција i liječenje bolesti ovisnosti:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 100.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 50.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
- **Supstituciona terapija opijatskih ovisnika:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 100.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je zadržan na 100.000 osiguranika. Ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima.
- **Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika u zajednici:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 250.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 80.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

- **Otorinolarinologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 60.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je povećan na 120.000 osiguranika shodno da je ova djelatnost velikim dijelom pripala vanbolničkoj specijalističko-konsultativnu zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Oftalmologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 40.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je povećan na 120.000 osiguranika shodno da je ova djelatnost velikim dijelom pripala vanbolničkoj specijalističko-konsultativnu zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Ortopedija i traumatologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 100.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 80.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Urologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 130.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 100.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Dermatovenerologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 80.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je povećan na 200.000 osiguranika shodno da je ova djelatnost velikim dijelom pripala vanbolničkoj specijalističko-konsultativnu zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Anesteziologija i terapija bola:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 300.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 120.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Palijativna medicina i terapija boli:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 200.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima, i ovom Odlukom je zadržan ovaj standard i normativ tima.
- **Fizikalna medicina i rehabilitacija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 200.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 100.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima (dodan je u tim 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen) da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
- **Maksilofacijalna hirurgija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 500.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 200.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.

- **Stomatološka specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita:** Cjelokupna stomatološka specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja se nalazi u trenutnim standardima i normativima u ovoj Odluci je smještena u vanbolničku specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa.

U dijagnostičkoj djelatnosti zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa koja se pruža za vanbolničke pacijente u bolničkim ustanovama su uvedene sljedeće izmjene:

- **Nuklearna medicina:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 300.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 150.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a koji odgovara stvarnim potrebama ove djelatnosti.
- **Transfuziologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 300.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima, i ovom Odlukom je zadržan ovaj standard i normativ tima.
- **Radiološka i ultrazvučna dijagnostika:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 100.000, odnosno 40.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci radiološka i ultrazvučna dijagnostika su smještene u jednu djelatnost koju jedan tim osigurava na 30.000 osiguranika. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a koji odgovara stvarnim potrebama ove djelatnosti.
- **Laboratorijska dijagnostika (Biohemijska i hematološka):** Ovom Odlukom su spojena biohemijska i hematološka laboratorijska dijagnostika obzirom da u praksi većina laboratorija koja pruža jednu djelatnost, pruža istovremeno i drugu, i teško ih je odvojiti jednu od druge, posebno kada je kadar u pitanju. Ovu djelatnost osigurava radni tim za 250.000, odnosno 200.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 100.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a koji odgovara stvarnim potrebama ove djelatnosti.
- **Mikrobiološka laboratorijska dijagnostika:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 250.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 100.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Patologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 200.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 100.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.

Javnozdravstvena djelatnost na nivou kantona ovom Odlukom je pretrpila sljedeće izmjene:

- **Epidemiologija:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 80.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je zadržan na 80.000, ali je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a koji odgovara stvarnim potrebama ove djelatnosti.
- **Higijena:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 100.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 80.000 osiguranika čime

se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a koji odgovara stvarnim potrebama ove djelatnosti.

- **Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva:** Ovu djelatnost osigurava radni tim za 100.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je smanjen na 80.000 osiguranika čime se dobiva veći broj timova. Također ovom Odlukom je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a koji odgovara stvarnim potrebama ove djelatnosti.
- **Preventivno-promotivna zdravstvena zaštita djece i mladih u školama i fakultetima:** Djelatnost preventivno-promotivne zdravstvene zaštite djece i mladih u školama i fakultetima osigurava radni tim za 120.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je zadržan na 120.000 osiguranika. Ovom Odlukom nije izmijenjen sastav tima u odnosu na trenutne standarde i normative.
- **Preventivni pregledi školske djece:** Djelatnost preventivnih pregleda školske djece osigurava radni tim za 80.000 osiguranika prema trenutnim standardima i normativima. Prema ovoj Odluci taj broj je zadržan na 80.000 osiguranika, ali je izmijenjen sastav tima da bi se dobio više učinkovit tim koji može da osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a koji odgovara stvarnim potrebama ove djelatnosti.

Za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa za hospitalizirane pacijente standard zdravstvene zaštite se utvrđuje brojem dana hospitalizacije na 1000 osiguranih lica, prosječan broj dana liječenja brojem BO dana na 1000 osiguranih lica posebno za svaku specijalnost (vrstu bolničkog odjeljenja), a normative medicinskog kadra je izražen kroz sastav radnog tima i broj postelja na 1 radni tim, po specijalnostima.

Za specijalističke discipline definisana i predložena optimizacija kako bi kabineti specijalističko-konsultativne sekundarne zdravstvene zaštite mogli nesmetano funkcionisati uvažavajući između ostalog i organizacijski rad na klinici kroz rad 7/7, rad u smjenama, dežure, edukacije i godišnje odmori za bolničke zdravstvene ustanove.

Za internističke discipline bolničke zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa za hospitalizirane pacijente optimiziran je broj postelja po radnom timu i sastav tima prema sociomedicinskim pokazateljima efikasnosti bolničke djelatnosti (broj postelja, broj postelja na 100.000 stanovnika, broj postelja na 1 dr.med. prosječna dužina liječenja, broj bo dana, godišnja zauzetost postelja, stopa zauzetosti u % i dr.

Za pedijatrijske specijalističke discipline bolničke zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa za hospitalizirane pacijente također je optimiziran broj postelja po radnom timu i sastav tima, a dodana je i disciplina neonatologija sa 5 postelja na 1 radni tim i sastav tima: 1 dr. med. subspec. neonatologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen, 4 med. sestre/tehničara SSS.

Kada su u pitanju hirurške discipline za bolničke zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa za hospitalizirane pacijente dodana je disciplina kardiohirurgija sa 5 postelja na 1 radni tim i u sastavu tima: 1 dr. med. spec. vaskularne/kardiohirurgije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen i 3 med. sestre/tehničara SSS.

Za ostale specijalističke discipline sekundarnog nivoa za hospitalizirane pacijente također je prikazan broj postelja po radnom timu i sastav tima a prema sociomedicinskim pokazateljima.

Za dijagnostičke i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite za transfuziologiju zbog značaja i važnosti djelatnosti, te na optimalnu pokrivenost bolničkih ustanova definisan je 1 radni tim na 300 bolničkih postelja. Za radiodijagnostičku djelatnost zbog specifičnosti djelatnosti, te značaja radiodijagnostike koja ima centralnu ulogu u dijagnostici ali i praćenju i planiranju liječenja širokog spektra bolesti, rasta složenosti i obima dijagnostičkih procedura, učešća u multidisciplinarnim timovima te poboljšanja zdravstvene zaštite za stanovništvo KS, definisan je 1 radni tim na 45 postelja, a sastav tima: 1 dr. med. spec. kliničke radiologije, 2 inženjera RTG dijagnostike prvi ciklus VSS ili RTG tehničar VŠS VI stepen, 0,5 medicinska sestra/tehničara SSS i 0,3 fizičar VSS.

Kada se radi o djelatnosti nuklearne medicine koja sve više ima značaja u "personaliziranoj medicine" kako dijagnostike tako i terapije, preciznoj ranoj dijagnostici te praćenju odgovora na terapiju definisan je 1 radni tim na 300 postelja i sastav tima: 1 dr. med. spec. nuklearne medicine, 0,25 fizičar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 1 dipl. inženjer radioloških tehnologija prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 1 med. sestra/tehničar SSS i 0,25 med. sestra/tehničar sa posebnom edukacijom (dekontaminator). Također za djelatnost patologije definisan je jedan radni tim na 200 postelja, a sastav tima: 1 dr. med. spec. patologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen, 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen, 2 medicinske sestre/tehničara SSS.

Za urgentnu medicinu kao specijalističku disciplinu sekundarnog nivoa za hospitalizirane pacijente unutar bolničkih ustanova koja je posvećena brzom prepoznavanju, dijagnostici i liječenju akutnih stanja i povreda koje neposredno ugrožavaju život pacijenta ili mogu dovesti do trajnog invaliditeta, također je optimiziran i definisan je 1 radni tim na 40 postelja i sastav radnog tima: 1 dr. med. spec. urgentne medicine, 0,3 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen i 3 medicinska sestra/tehničara SSS.

Za dijagnostičke i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite i to: Hematološki, biohemijski i mikrobiološki laboratorij, Bolnička apoteka, Anestezilogija, Klinička epidemiologija, Organizacija zdravstva, informatika i statistika i Bolnička higijena i dijetetika u skladu sa zahtjevima i sociomedicinskim indikatorima definisani su sastavi timova i broj postelja uz med. tim.

Član 14. (Tercijarna zdravstvena zaštita)

Ovim članom se detaljno razrađuje broj osiguranika po 1 radnom timu, broj dana hospitalizacije na 1000 osiguranika, broj postelja na 1000 osiguranika, broj postelja po 1 radnom timu, sastav tima, godišnju vrijednost naknade za program rada tima u bodovima koji se odnose na tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Uređuju se četiri ključne kategorije: specijalističko-konsultativna zaštita, dijagnostičke usluge za vanbolničke i hospitalizirane pacijente, kao i sama bolnička njega. Normativi kadra su prikazani u odnosu na ukupnu populaciju osiguranika, čime se garantuje planski i uravnotežen pristup pružanju usluga, čak i kada se one odnose na specifične demografske grupe. Poseban značaj daje se finansijskom aspektu, gdje se vrijednost rada tima definiše na osnovu vrste njege (intenzivna, poluintenzivna, standardna), uključujući sve materijalne i kadrovske troškove osim posebno skupih lijekova i ugrađenog materijala. Time se osigurava predvidivost troškova i održivost sistema.

Za tercijarni nivo zdravstvene zaštite koji se bavi najsloženijim medicinskim slučajevima, dijagnostikom rijetkih bolesti i primjenom inovativne terapije, te uzimajući u obzir sve veći pritisak na zdravstveni sistem kroz starenje populacije, porast hroničnih i kompleksnih oboljenja, pojavu novih oboljenja, napredak tehnologije i medicine, poboljšanje dostupnosti, kvalitetniju dijagnostiku i terapiju i rasterećenje primarnog i sekundarnog nivoa u Odluci je prikazana kroz:

- Specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa u bolničkim ustanovama,
- Dijagnostičku djelatnost zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa koja se pruža za vanbolničke pacijente u bolničkim ustanovama,
- Bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa za hospitalizirane pacijente,
- Dijagnostičku djelatnost i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Za Specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa u bolničkim ustanovama standard se utvrđuje brojem osiguranih lica po jednom radnom timu, po specijalnosti, a normativ kadra za dijagnostičke i ostale djelatnosti kroz sastav radnog tima i broja osiguranih lica ili broja bolesničkih postelja na jedan radni tim, po djelatnosti.

Za specijalističke discipline definisana i predložena optimizacija kako bi kabineti specijalističko-konsultativne tercijarne zdravstvene zaštite mogli nesmetano funkcionisati uvažavajući između ostalog i organizacijski rad na klinici kroz rad 7/7, rad u smjenama, dežure, edukacije i godišnje odmore za bolničke zdravstvene ustanove. Za potrebe internističke djelatnosti optimizirana je i specijalnost Opće interne medicine i to 1 radni tim na 120.000 ukupne populacije i sastav radnog tima: 1 dr. med. spec. opće interne medicine i 1 med. sestra/tehničar SSS. U pedijatrijskoj djelatnosti između ostalih Kabineta je kroz Odluku prepoznat i Kabinet za dječiju fizijatriju zbog postojanja i potrebe podrške za djecu sa motoričkim i funkcionalnim izazovima, kako bi se imao brži i jednostavniji pristup ranoj intervenciji i maksimizirao potencijal djece za dalji razvoj i poboljšanje kvaliteta života a kroz 1 radni tim na 350.000 ukupne populacije i sastav radnog tima: 1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen, 0,5 medicinska sestra/tehničar SSS i 0,2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen.

U hirurškoj djelatnosti, kroz Odluku su između ostalog definisani i kabineti za Abdominalnu hirurgiju i to jedan radni tim na 200.000 ukupne populacije, u sastav radnog tima: 1 dr. med. spec. abdominalne hirurgije i 1 med. sestra/tehničar SSS, Torakalna hirurgija i to jedan radni tim na 250.000 ukupne populacije, u sastav radnog tima: 1 dr. med. spec. torakalne hirurgije i 1 med. sestra/tehničar SSS, Dječija hirurgija, jedan radni tim na 250.000 ukupne populacije, u sastav radnog tima: 1 dr. med. spec. dječije hirurgije i 1 med. sestra/tehničar SSS i Urologije gdje je definisan jedan radni tim na 130.000 ukupnu populacije i sastav radnog tima: 1 dr. med. spec. Urologije i 1 med. sestra/tehničar SSS.

Zbog sveobuhvatnosti rehabilitacije kompleksnih stanja, prevencije komplikacija i recidiva te smanjenja invaliditeta i poboljšanja kvaliteta života stanovništva na KS, za disciplinu Fizikalna medicina i rehabilitacija predložen je jedan radni tim na 200.000 osiguranika u sljedećem sastavu: 1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen i 1 med. sestra/tehničar SSS.

Dijagnostička djelatnost zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa koja se pruža za vanbolničke pacijente kroz Odluku je definisala sljedeće specijalističke discipline: Nuklearnu medicinu, Transfuziologiju, Radiodijagnostiku, Hematološki i Biohemijski laboratorij, Mikrobiološki laboratorij i Patologiju.

Vodeći se naprijed navedenim o značaju tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, prateći i pokazatelje zdravstvenog stanja te uvažavajući stvarne potrebe stanovništva KS, prijedlog po Odluci za Nuklearnu medicinu je jedan radni tim na 200.000 ukupne populacije i sastav tima: 1 dr. med. spec. nuklearne medicine, 0,5 dr. med. spec. opće interne medicine, 1 inženjer radioloških tehnologija prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 1 inženjer lab. tehnologije prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen, 1 med. sestra/tehničar SSS, 1 lab. tehničar SSS,

0,25 fizičar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 0,25 hemičar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen i 0,25 med. sestra/tehničar sa posebnom edukacijom (dekontaminator), dok je za Patologiju definisan i predložen jedan radni tim na 100.000 ukupne populacije i sastav tima: 1 dr. med. spec. patologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen i 2 med. sestra/tehničar SSS.

Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa za hospitalizirane pacijente predstavlja najviši oblik specijalizirane medicinske njege. Obzirom da je adekvatan broj i kvalifikovana struktura zdravstvenog kadra u zdravstvenoj zaštiti stanovništva temelj za pružanje vrhunske zdravstvene njege u skladu sa razvojem medicine, tehnologije, demografskih promjena, medicinskih usluga, broja i obolijevanja stanovništva, organizacije rada trenutno uposlenog zdravstvenog kadra u Kantonu Sarajevo, specifičnih potreba zdravstvenog sistema i drugih dostupnih pokazatelja Odlukom su definisane optimizirane i predložene discipline za sva tri nivoa zdravstvene zaštite za potrebe stanovništva Kantona Sarajevo predložene specijalističke discipline za tercijarni nivo zdravstvene zaštite kroz broj dana hospitalizacije na 1000 osiguranika, broj postelja na 1 radni tim, sastav tima, a data je godišnja vrijednost naknade za program rada tima u bodovima.

Posebno je definisana pedijatrijska disciplina na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite kao jedno zahtjevno i vrlo specifično područje posebne populacione skupine-djece, od neonatologije (novorođenčad) do adolescentne dobi i to kroz:

- Dječija neurologija , 1 radni tim na 5 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. Neuropedijatrije, 0,2 klinički psiholog, 0,1 logoped, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen i 4 medicinske sestre/tehničara SSS
- Dječija endokrinologija, 1 radni tim na 5 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. pedijatrijske endokrinologije i diabetologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS,
- Dječija nefrologija, 1 radni tim na 5 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. pedijatrijske nefrologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS
- Dječija kardiologija, 1 radni tim na 5 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. pedijatrijske kardiologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS
- Dječija pulmologija, 1 radni tim na 5 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. pedijatrijske pulmologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS
- Dječija alergologija, imunologija i reumatologija, 1 radni tim na 6 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. pedijatrijske imunologije i reumatologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS
- Dječija gastroenterologija, 1 radni tim na 5 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. pedijatrijske gastroenterohepatologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS
- Dječija hematologija, 1 radni tim na 4 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. pedijatrijske hematologije i onkologije, 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS
- Dječija fizijatrija, 1 radni tim na 8 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 fizioterapeut drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen, 1 fizioterapeut prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS
- Neonatologija, 1 radni tim na 4 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. Neonatologije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS i Make pratilje ,sastav tima: 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VSS VI stepen, 1 medicinska sestra/tehničara SSS.

Vezano za psihijatrijske discipline optimizirana i predložena je Dječija i adolescentna psihijatrija, 1 radni tim na 4 bolesničkih postelja i sastav tima: 1 dr. med. subspec. dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, 0,5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen, 4 medicinske sestre/tehničara SSS.

Za dijagnostičke i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i to: Hematološki, biohemijski i mikrobiološki laboratorij, Radiodijagnostika, Nuklearna medicina, Transfuziologija, Anesteziologija i reanimacija, Patološka anatomija i citologija, Klinička farmakologija, Bolnička apoteka, Urgentna medicina, Klinička epidemiologija, Organizacija zdravstva, informatika i statistika i Bolnička higijena i dijetetika u skladu sa zahtjevima i sociomedicinskim indikatorima definisani su sastavi timova i broj postelja uz medicinski tim.

Član 15. (Standardni broj uputnica i recepata)

U cilju racionalnog korištenja zdravstvenih resursa, ovim članom se propisuju normativi za broj uputnica i recepata. Standardizacija broja uputnica (0,25 po liječenom pacijentu) i recepata (10 po osiguraniku godišnje) omogućava Zavodu efikasnije planiranje i kontrolu potrošnje zdravstvenih usluga i lijekova, te prevenciju prekomjerne potrošnje. Ovo rješenje doprinosi transparentnijem i odgovornijem upravljanju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 16. (Uslovi za ugovaranje po programima)

Ovaj član propisuje uslove pod kojima Zavod može vršiti ugovaranje zdravstvenih usluga sa zdravstvenim ustanovama, a što uključuje prethodno uspostavljanje zdravstvenog kataloga usluga zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo i završetak procesa reorganizacije zdravstvene mreže u Kantonu Sarajevo. Time se pravno osigurava da se ugovaranje vrši na temelju precizno definisanih usluga i u skladu sa novim organizacionim modelima, što vodi ka boljoj efikasnosti, standardizaciji usluga i izbjegavanju dupliranja funkcija unutar sistema. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u obavezi donošenja zdravstvenog kataloga usluga zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo.

Član 17. (Stupanje na snagu)

Ovim članom se pravno definiše trenutak početka primjene Odluke, u skladu sa zakonodavnom praksom Kantona Sarajevo. Predviđeni rok od osam dana nakon objave u „Službenim novinama KS“ omogućava svim akterima zdravstvenog sistema da se pripreme za implementaciju novih normi i organizacionih modela.

IV – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u budžetu Kantona Sarajevo za 2025. godinu - razdjel Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

V – PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Na osnovu naprijed izloženog predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo, kao u predloženom tekstu.

OBRAZAC IZJAVA O FISKALNOJ PROCJENI										Obrazac IFP NE	
A 1. Obradivač propisa		KOD	NAZIV								
Razdjel		2001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO								
B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa											
Vrsta propisa/akta		Zakon	NE	Odluka	DA	Strategija	NE				
		Uredba	NE	Drugi akti	NE	Drugi akti planiranja	NE				
Naziv propisa/akta		Prijedlog Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na područja Kantona Sarajevo									
C 3. Izjava o nepostojanju dodatnih fiskalnih efekata predloženog propisa											
Za primjenu Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na područja Kantona Sarajevo nisu potrebna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo.											
D 4. Pečat i potpis odgovornog lica		MINISTAR prim. mr sci. dr med. Enis Hasanović		Mjesto i datum		Sarajevo, 18.09.2025. godine					





Broj: 09-02-57070/25
Sarajevo, 16.12.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

PREDMET: Mišljenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo.-

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ured) je na prijedlog Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Odluka) dao mišljenje, broj: 09-02-46967/25 od 07.10.2025. godine i ostaje pri ranije datom mišljenju.

S obzirom da je dana 16.12.2025. godine Uredu dostavljen akt Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, broj: 10-04-1452/24 od 12.12.2025. godine, kojim je dostavljeno korigovano obrazloženje Odluke, Ured daje mišljenje, kako slijedi:

1. Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u odredbama čl. 13. tačka b) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), kojim je propisano da Kanton Sarajevo zajedno sa Federacijom Bosne i Hercegovine, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši nadležnosti u oblasti zdravstva i da Skupština Kantona Sarajevo donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona Sarajevo, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona Sarajevo, te u odredbama tačke II Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH", broj 21/09), kojim je propisano da se na nivou kantona može utvrditi i veći obim osnovnog paketa zdravstvenih prava iz tačke I navedene odluke ukoliko se za to osiguraju sredstva, gdje odluku o uvođenju većeg obima osnovnog paketa zdravstvenih prava donosi zakonodavno tijelo kantona, na prijedlog vlade kantona.

S tim u vezi, Ured ističe da je u skladu sa članom 35. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donio Odluku o utvrđivanju

osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/09), a u skladu sa članom 35. stav (4) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) federalni ministar zdravstva donio je Naredbu o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 82/14, 107/14 i 58/18), u okviru koje je data nomenklatura usluga zdravstvene zaštite koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Shodno navedenom, kanton može utvrditi samo veći obim osnovnog paketa zdravstvenih prava ako se za to osiguraju sredstva, dok je osnovni paket zdravstvenih prava već utvrđen propisima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kao i nomenklatura usluga zdravstvene zaštite, u čijoj je nadležnosti definisanje pomenutih pojmova i njihovih sadržaja i obuhvata.

Prijedlog Odluke sadrži stručna pitanja za čiju je usklađenost i zakonitost odgovoran nosilac pripreme predmetnog materijala, a naročito po pitanju utvrđivanja djelatnosti primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u čl. 12., 13. i 14. prijedloga Odluke, kao i zdravstvenog kataloga usluga iz člana 16. prijedloga Odluke, dok je ocjena opravdanosti prihvatanja navedenih rješenja u isključivoj nadležnosti Vlade, odnosno Skupštine Kantona Sarajevo.

Ured nije vršio analizu načina provođenja primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite prikazane u tabelama A., B1. do B6. i C1. do C4. u prijedlogu Odluke, jer se radi o stručnim pitanjima, za čiju zakonitost i tačnost je odgovoran nosilac pripreme predmetnog materijala.

Potrebno je da nosilac pripreme predmetnog materijala pribavi mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u vezi obezbjeđenja novčanih sredstava za primjenu ovog propisa.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18- Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SEF UREDA

Elma Bećirović



10
5912
PB1

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/2-02-46971/25
Sarajevo, 30.09.2025. godine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
g. Enis Hasanović, ministar

PREDMET: Prijedlog Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo, mišljenje –
VEZA: Vaš akt, broj: 10-04-1452/24 od 15.09.2025. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum veze, na osnovu člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog predmetne Odluke i daje slijedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo je propis kojim se ne povređuju prava i slobode zaštićene odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08/03-02-46970/25 NB
Sarajevo, 25.09.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Predmet: Mišljenje na Prijedlog odluke o utvrđivanju većeg prava obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo

Veza: Vaš dopis br.: 10-04-1452/24 od 15.09.2025. godine.

Vezano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o utvrđivanju većeg prava obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavili na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Za primjenu Odluke o utvrđivanju većeg prava obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo nisu potrebna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog odluke o utvrđivanju većeg prava obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, nema primjedbi.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koja se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremio: N
Kontrolisali: N



MINISTAR
Dr. Afan Kalamujić



6304

Broj: 01-33-5-33139-2/25
Datum: 20.09.2025.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO	21-11-2025
Originalna	Kopija
10	04
1452	26

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
n/r Ministra, mr.sci. dr. med. Enes Hasanović
71000 SARAJEVO
Ul. Reisa Džemaludina Cauševića br. 1

124

PREDMET: Prijedlog Odluke o utvđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području
Kantona Sarajevo

Poštovani,

Zaprimili smo Vaš akt broj 10-04-1452/24 od 15.09.2025.godine kojim ste nam dostavili prijedlog predmetne odluke na mišljenje.

Komisija imenovana od strane Ministarstva sačinjena od stručnjaka medicinske, farmaceutske, pravne i ekonomske struke, predano je radila na izradi prijedloga Odluke o utvđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo, te cijenimo da sadržaj Odluke predstavlja uvid u stvarno stanje i optimalno rješenje za unapređenje zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo.

S poštovanjem,



DIREKTOR

Mr.sci.oec.Muamer Kosovac

Dostaviti:

1. Ministarstvo zdravstva KS
2. Direktor
3. Sektor za ekonomiku i finansiranje
4. a/a.



upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14	Predsjedavajuća
03. septembra 2014. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

**Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14	Po ovlaštenju
22. augusta 2014. godine	Esad Hrvaić, s. r.
Sarajevo	

ZAKON
O VLADI KANTONA SARAJEVO
(Novi prečišćeni tekst)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

sedam dana od dana kada im je izglasano nepovjerenje, s tim da ostavka stupa na snagu danom potvrđivanja Vlade u novom sazivu.

U periodu od dana podnošenja ostavke do dana potvrđivanja Vlade u novom sazivu, Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa ustavom i zakonom.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu mora se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana izglasavanja nepovjerenja prethodnoj Vladi.

Član 11.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.

Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

Član 12.

Premijer i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Premijer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Kad premijer podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku premijeru.

Član 13.

Ako Skupština Kantona prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada će obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti, do imenovanja nove Vlade, u skladu sa članom 8b. stav 2. ovog Zakona.

Ako premijer prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razrješenju potvrđuje Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Ministar može obrazložiti ostavku u Skupštini Kantona.

Premijer će novog člana Vlade imenovati i predstaviti na sjednici Skupštine Kantona i zatražiti glasanje o potvrđivanju imenovanja tog člana, u roku iz člana 8a. stav 3. Zakona.

Član 14.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Član 15.

Premijer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona i davanja svečane izjave.

Član 16.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguliše državna služba.

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premijeru Vlade i Vladi.

III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

Član 17.

Radom Vlade Kantona rukovodi premijer koji predstavlja i zastupa Vladu Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

Član 18.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.

U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

Član 19.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uredit će se Poslovníkom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

Član 20.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlada Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

Član 21.

Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

Član 22.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

Član 23.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premijer.

Član 24.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjernicama i stavovima Vlade Kantona.

Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

Član 25.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovníkom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima Vlade pomoć i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premijer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvačić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMA

(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

Član 4.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14 Predsjedavajući
08. septembra 2014. godine Općinskog vijeća Vogošća
Vogošća **Esad Pikanjač**, s. r.

ISPRAVKA

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

ISPRAVKU

ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoje riječi: "članom 10.".
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoje riječi: "člana 9.".
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14 Sekretar
12. septembra 2014. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo **Abid Kolašinac**, s. r.

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO
PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA
JULI/SRPANJ 2014. GODINE

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39 Direktor
11. septembra 2014. godine **Hidajeta Bajramović**, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE

UDRUŽENJA

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA CESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoj i unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamislima utemeljitelja izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonosenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodnog nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagađivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14
12. juna 2014. godine
Sarajevo

Ministrica
Velida Memić, s. r.

(O-874/14)

propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- a) staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- b) osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zavarivanje;
- g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- b) zdravstvo;
- c) politika zaštite čovjekove okoline;

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliće se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Izvod iz Zakona o zdravstvenom osiguranju
član 38.

Četvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 30 - Strana 657

- liječenje zaraznih bolesti,
- liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
- zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života,
- zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata,
- otkrivanje i liječenje endemske nefropatije,
- liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetisa,
- zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu,
- zdravstvenu zaštitu duševnih bolesti koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica, ili oštete materijalna dobra,
- zdravstvenu zaštitu oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja, paraplegije, kvadruplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
- provođenje obavezne imunizacije provi dječijih zaraznih oboljenja,
- liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
- zdravstvenu zaštitu građana iznad 65 godina života, **pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,**
- liječenje narkomanije,
- sluzbu prikupljanja krvi.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije), **će po osnovu stava 1. alineja 3. ovog člana, na prijedlog Vlade Federacije za svaku godinu odrediti "paket zdravstvenih prava".**

Član 33.

Osigurana lica, pored prava iz člana 32. ovog zakona imaju pravo, u skladu sa utvrđenom medicinskom indukcijom, na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, kao i pravo na korištenje lijekova čije je stavljanje u promet odobrio ministar zdravstva, a nalaze se na listi lijekova koji se osigurancima mogu propisati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.

Obim prava iz stava 1. ovog člana utvrdit će se kantonalnim propisima.

Član 34.

Zdravstvena zaštita koja se ovim zakonom osigurava, provodi se kao:

- primarna,
- specijalističko-konsultativna i
- bolnička.

Član 35.

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćeno obaveznim zdravstvenim osiguranjem podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima za osigurana lica u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko-konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom.

Obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. ovog zakona, za svaku kalendarsku godinu utvrdit će **Parlament Federacije**.

Standarde i normative zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja donosi ministar zdravstva.

Član 36.

Kod povreda na radu, ili oboljenja od profesionalne bolesti, osigurancima se obavezno osigurava:

1. zdravstvena zaštita i sprovođenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti,

2. odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti,
3. naknada putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti,
4. naknada plaće za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovanog povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti.

Član 37.

Zdravstvena zaštita iz člana 34. ovog zakona pruža se osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je kantonalni zavod osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

Član 38.

Ugovorima iz člana 37. utvrđuju se: vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža osiguranim licima, naknade koje kantonalni zavod osiguranja plaća za pružanje ugovornih usluga, način obračunavanja i plaćanja usluga i druga uzajamna prava i obaveze ugovorača.

Osnovne, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. ovog zakona odredit će se kantonalnim propisima.

Osnovama, kriterijima i mjerilima iz stava 2. ovog člana osigurava se zakonito i pravilno uspostavljanje ugovornih odnosa između kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova, utvrđuju elementi koje moraju sadržavati ti ugovori, uređuje način iskazivanja vrste, obima i kvaliteta zdravstvenih usluga, način utvrđivanja naknada, način kontrole, vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga i drugo.

Član 39.

Ugovori zaključeni između kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova na njegovom području važe, u pogledu ugovornih naknada za zdravstvene usluge, a sve kantonalne zavode osiguranja čija osigurana lica koriste usluge tih zdravstvenih ustanova.

Član 40.

Zdravstvenim ustanovama sa kojima kantonalni zavod osiguranja nije zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, mogu se na teret fonda kantonalnog zavoda osiguranja isplatiti samo troškovi medicinske pomoći pružene osiguranim licima u hitnim slučajevima i drugi troškovi u vezi sa pružanjem te pomoći.

Član 41.

Osigurano lice ima pravo na liječenje u inozemstvu pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u zemlji u koju se osigurano lice uplaćuje postoji mogućnost za uspješno liječenje tog oboljenja.

Osigurano lice ima pravo da koristi zdravstvenu zaštitu u inozemstvu za vrijeme rada odnosno boravka u inozemstvu pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima.

Propise iz ovog člana donosi ministar zdravstva.

4. Novčane naknade i pomoći

a) Naknada plaće

Član 42.

Osiguranci iz člana 19. tač. 1. do 7. i tač. 16. i 17. ovog zakona imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (u daljem tekstu: naknada plaće), ako su:

najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, osiguravaju se sredstva federalne solidarnosti kod Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) od kojih se obrazuje fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: federalni fond solidarnosti).

Sredstva federalne solidarnosti iz stava 2. ovog člana osiguravaju se iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje."

Dosadašnji st. 2., 3. i 4. postaju st. 4., 5. i 6.

Član 4.

U članu 16. riječi: "u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja" i zagrada, brišu se.

Član 5.

U članu 32. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 33. u stavu 1. riječi: "odobrio ministar zdravstva" zamjenjuju se riječima: "odobrila Vlada Federacije".

Član 7.

U članu 35. stav 2., mijenja se i glasi:

"Obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. ovog zakona, kao i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: osnovni paket zdravstvenih prava), će utvrditi Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uključujući pritom i:

- posebne prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite koja će se sprovoditi na teritoriji Federacije;
- prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije."

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi:

"Do donošenja osnovnog paketa zdravstvenih prava, Vlada Federacije će privremeno utvrditi prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 8.

U članu 37. dodaje se novi stav 2., koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključuje ugovore sa zdravstvenim ustanovama koje obezbjeđuju usluge zdravstvene zaštite iz člana 7. stav 2. alineja 1. i 2., ovog zakona, a koje se finansiraju iz sredstava federalne solidarnosti."

Član 9.

U članu 38. u stavu 1., iza riječi: "kantonalni zavod osiguranja", dodaju se riječi: "odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja u slučajevima iz člana 8. ovog zakona."

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. stav 1. ovog zakona utvrđuje vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva (u daljem tekstu: kantonalni ministar), a osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 8. ovog zakona utvrđuje Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra zdravstva (u daljem tekstu: federalni ministar)."

U stavu 3., iza riječi: "kantonalnog zavoda osiguranja", dodaju se riječi: "odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja", a iza riječi: "način kontrole vrste, obima i kvaliteta izvršenih usluga", dodaje se zarez i riječ "troškova".

Član 10.

U članu 56., iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4., koji glase:

"Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana obračunavaju i isplaćuju osiguraniku naknadu plaće i istekom 42 odnosno sedam dana bolovanja na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.

Kantonalni zavod osiguranja obavezan je vratiti isplaćenu naknadu plaće iz stava 3. ovog člana u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za povrat."

Član 11.

U članu 82. u stavu 1., iza riječi: "kantonalnom zavodu osiguranja" dodaju se riječi: "i u Federalnom zavodu osiguranja i reosiguranja".

Stavovi 4., 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

"U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti u okviru jedinstvene stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra, za svaku kalendarsku godinu, posebnom odlukom utvrđuje procenat izdvajanja sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, u federalni fond solidarnosti, o čemu je dužna izvijestiti Parlament Federacije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Isti iznos sredstava obezbijedit će se iz Budžeta Federacije.

Sredstva federalnog fonda solidarnosti se koriste namjenski za osiguranje jednakih uvjeta za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, za prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije i ne mogu se koristiti za druge namjene.

Ukoliko se sredstva federalnog fonda solidarnosti u cijelosti ne iskoriste do kraja tekuće poslovne godine, neutrošeni iznos sredstava vraća se kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja srazmjerno njihovom učešću u formiranju tih sredstava.

Kriteriji i način korištenja sredstava federalne solidarnosti, utvrđuju se posebnom odlukom Vlade Federacije."

Član 12.

U članu 87., iza stava 5., dodaju se novi st. 6., 7., 8., 9. i 10., koji glase:

"Utvrđena dugovanja po osnovu obaveze obračuna i uplate doprinosa realizuju se tako što se obvezniku obračuna i uplate doprinosa, rješenjem nalaže obaveza da uplati doprinos i rok u kome se ta obaveza treba izvršiti.

Žalba na rješenje kojim se nalaže obračun i uplata doprinosa ne odlaže izvršenje rješenja i rješenje je izvršna isprava u postupku izvršenja radi naplate novčanih potraživanja.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja prati redovnu uplatu sredstava za federalni fond solidarnosti svih obveznika uplate ovih sredstava, na način i u skladu sa ovim zakonom.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja će svojim općim aktom utvrditi način vršenja kontrole iz stava 8. ovog člana.

Vlada Federacije će donijeti propis o saradnji institucija zdravstvenog osiguranja i Porezne uprave Federacije u cilju postizanja redovne i potpune uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kao i uplate sredstava u federalni fond solidarnosti."

Dosadašnji stav 6. briše se.

Član 13.

Član 90. mijenja se i glasi:

"Parlament Federacije može, u osnovnom paketu zdravstvenih prava, utvrditi maksimalni iznos neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite, uzimajući u obzir socijalne prilike osiguranih lica i njihov doprinos obaveznom zdravstvenom



**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

259

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97 i 7/02), na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma od 18. studenog 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 19. ožujka 2009. godine, donio je

ODLUKU

**O UTVRĐIVANJU OSNOVNOG PAKETA
ZDRAVSTVENIH PRAVA**

TEMELJNE ODREDBE

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje minimalni opseg prava obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02), kao i drugih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: osnovni paket zdravstvenih prava) na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), uključujući pri tome i:

- posebne prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite koji se provode na teritoriju Federacije,
- prioritetne najslože nije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije.

Prava iz stavka 1. ove točke, osiguravaju se pod jednakim uvjetima svim osiguranim osobama na teritoriju Federacije suglasno Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), propisima donijetim na temelju ovih zakona, kao i ovoj Odluci na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranih.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ove točke, ovom Odlukom utvrđuje se i paket zdravstvenih prava koji se osigurava za neosigurane osobe, državljane Bosne i Hercegovine, s prebivalištem na teritoriju Federacije.

II.

Na razini kantona se može utvrditi i veći opseg osnovnog paketa zdravstvenih prava iz točke I. ove Odluke ukoliko se za to osiguraju sredstva.

Odluku o uvođenju većeg obima osnovnog paketa zdravstvenih prava iz stavka 1. ove točke donosi zakonodavno tijelo kantona, na prijedlog vlade kantona.

III.

U okviru osnovnog paketa zdravstvenih prava osiguranim osobama pripada pravo na:

1. zdravstvenu zaštitu,
2. naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad,
3. lijekove utvrđene Odlukom o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/08) i Naredbom o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/06, 13/08 i 38/08),
4. korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke suglasno Listi ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja i koja je sastavni dio ove odluke (Prilog 1).

Prava iz podtočke 4. stavka 1. ove točke ostvaruju se na osnovu Naputka o načinu i korištenju ortopedskih i drugih pomagala koje donosi federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar), na prijedlog zavoda zdravstvenog osiguranja u Federaciji.

Prava iz stavka 1. ove točke, ostvaruju i članovi obitelji osiguranih, u istom opsegu, izuzev prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Osobe osigurane u određenim okolnostima iz članka 24. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koriste prava iz stavka 1. ove točke dok ta okolnost traje, u opsegu utvrđenom za članove obitelji osiguranih.

IV.

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvata pravo na zdravstvene usluge koje proistječu iz mjera, aktivnosti i postupaka klasificiranih u šest skupina, i to kako slijedi:

1. unaprijedjenje ili promocija zdravlja;
2. sprječavanje i suzbijanje bolesti;
3. rano otkrivanje bolesti;
4. dijagnostika;
5. liječenje bolesti;
6. rehabilitacija.

Zdravstvena zaštita, u smislu stavka 1. ove točke, obuhvata:

1. primarnu zdravstvenu zaštitu;

2. preventivno-promotivne programe;
3. specijalističko-konsultativne preglede ukoliko su indicirani od strane ovlaštenog liječnika;
4. bolničku zdravstvenu zaštitu;
5. zdravstvene usluge utvrđene prioritetnim federalnim programima zdravstvene zaštite koji se provode na teritoriju Federacije (u daljnjem tekstu: prioritetni federalni programi zdravstvene zaštite) i zdravstvene usluge utvrđene prioritetnim najsloženijim oblicima iz odredbe njih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije (u daljnjem tekstu: prioritetni najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti), a koje se financiraju sredstvima Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni fond solidarnosti).

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

V.

Osnovnim paketom zdravstvenih prava osiguravaju se zdravstvene usluge primarne zdravstvene zaštite u okviru sljedećih djelatnosti:

1. obiteljska medicina;
2. opća medicina;
3. zdravstvena njega u zajednici;
4. zdravstvena zaštita predškolske djece;
5. zdravstvena zaštita školske djece, mladeži i studenata na redovitom školovanju do 26. godine starosti;
6. prevencija zdravlja kod školske djece;
7. zdravstvena zaštita žena;
8. pneumoftiziološka zdravstvena zaštita;
9. higijensko-epidemiološka djelatnost;
10. hitna medicinska pomoć, uključujući i medicinski transport;
11. zdravstvena zaštita zuba i usta predškolske djece, školske djece i mladeži, kao i studenata na redovitom školovanju do 26. godine starosti;
12. laboratorijska djelatnost;
13. zaštita mentalnog zdravlja;
14. fizikalna rehabilitacija.

JAVNO-ZDRAVSTVENE I PREVENTIVNO-PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

VI.

Osnovnim paketom zdravstvenih prava osigurava se provođenje javno-zdravstvenih i preventivno-promotivnih aktivnosti od strane domova zdravlja i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji.

Vlada kantona, na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva, utvrđuje program javno-zdravstvenih i preventivno-promotivnih aktivnosti od interesa za kanton.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra, utvrđuje program javno-zdravstvenih i preventivno-promotivnih aktivnosti od interesa za Federaciju.

Federacija odnosno kanton osiguravaju finansijska sredstva za provođenje programa javno-zdravstvenih i preventivno-promotivnih aktivnosti iz svoje ovlasti.

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

VII.

Osnovnim paketom zdravstvenih prava osiguravaju se zdravstvene usluge u specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti u okviru sljedećih djelatnosti:

1. interna medicina;
2. neurologija;
3. psihijatrija (ako nije obuhvaćeno CBR-om za mentalno zdravlje);
4. dermatovenerologija;
5. pedijatrija (od 0 do 15 godina);
6. infektologija;
7. pneumoftiziologija;

8. fizikalna medicina i rehabilitacija (ako nije obuhvaćeno CBR-om za fizikalnu rehabilitaciju);
9. medicina rada;
10. kirurgija:
 - a. opća i abdominalna kirurgija,
 - b. grudna kirurgija,
 - c. dječja kirurgija,
 - d. vaskularna kirurgija,
 - e. neurokirurgija,
 - f. plastična i rekonstruktivna kirurgija;
11. ginekologija i akušerstvo:
 - a. citološka dijagnostika,
 - b. ultrazvučna dijagnostika,
 - c. dječja i adolescentna ginekologija,
 - d. bračni fertilitet;
12. otorinolaringologija;
13. oftalmologija;
14. ortopedija;
15. urologija;
16. anesteziologija;
17. maksilofacijalna kirurgija.

Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita iz oblasti stomatologije ostvaruje se u okviru sljedećih djelatnosti:

1. bolesti usta;
2. bolesti zuba;
3. ortodontija;
4. dječja i preventivna stomatologija;
5. oralna kirurgija;
6. stomatološka protetika.

Zdravstvene usluge u vanbolničkoj dijagnostici ostvaruju se u okviru sljedećih djelatnosti:

1. transfuziologija;
2. radiodijagnostika;
3. ultrazvučna dijagnostika;
4. laboratorijska djelatnost:
 - 4.1. hematološki laboratorij,
 - 4.2. biokemijski laboratorij,
 - 4.3. mikrobiološki laboratorij.

Zdravstvene usluge u specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti ostvaruju se u okviru sljedećih djelatnosti:

1. nefrologija;
2. kardiologija i bolesti cirkulatornog sistema;
3. gastroenterologija, bolesti ishrane i metabolizma;
4. endokrinologija;
5. profesionalna patologija i toksikomanija;
6. hematologija;
7. reumatologija;
8. pedijatrija;
9. pneumoftiziologija;
10. neurologija;
11. psihijatrija;
12. infektologija;
13. dermatovenerologija;
14. onkologija i radioterapija:
 - 14.1. kabinet za radioterapiju,
 - 14.2. kabinet za maligna oboljenja;
15. ortopedija i traumatologija;
16. rekonstruktivna i plastična kirurgija;
17. angiologija i vaskularna kirurgija;
18. otorinolaringologija;
19. oftalmologija;
20. urologija;
21. maksilofacijalna kirurgija;
22. ginekologija;
23. transplantologija;
24. anesteziologija;

25. medicinska genetika.

Osigurane osobe ostvaruju pravo na zdravstvene usluge iz specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, u pravilu, u okviru bolničkih zdravstvenih ustanova, osim djelatnosti pedijatrije, medicine rada, ginekologije i djelatnosti stomatologije, koje ostvaruju u okviru vanbolničkih zdravstvenih ustanova u tipa zavoda i domova zdravlja.

Pravo na zdravstvene usluge specijalističko-konsultativne djelatnosti iz interne medicine, pedijatrije, opće i abdominalne kirurgije, neurologije, ORL, oftalmologije, ortopedije i dermatologije, osigurane osobe ostvaruju u zdravstvenim ustanovama, u općini u kojoj imaju prebivalište.

Pravo na zdravstvene usluge iz ostalih specijalističko-konsultativnih djelatnosti se mogu ostvariti samo u okviru bolničkih zdravstvenih ustanova.

BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**VIII.**

Osnovnim paketom zdravstvenih prava osiguravaju se zdravstvene usluge u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koje se ostvaruju u okviru sljedećih djelatnosti:

1. interna medicina:
 - a. opća interna medicina,
 - b. kardiologija,
 - c. reumatologija,
 - d. nefrologija,
 - e. endokrinologija,
 - f. gastroenterologija;
2. pedijatrija;
3. infektologija;
4. pneumoftizilogija;
5. neurologija;
6. psihijatrija;
7. dermatologija;
8. fizikalna medicina i rehabilitacija;
9. kirurgija:
 - a. opća i abdominalna kirurgija,
 - b. dječja kirurgija,
 - c. grudna kirurgija,
 - d. neurokirurgija,
 - e. vaskularna kirurgija,
 - f. plastična kirurgija;
10. ginekologija;
11. akušerstvo;
12. otorinolaringologija;
13. oftalmologija;
14. ortopedija;
15. urologija;
16. transfuziologija;
17. radiologija;
18. laboratorijska djelatnost:
 - a. hematološki laboratorij,
 - b. biokemijski laboratorij,
 - c. mikrobiološka dijagnostika;
19. patologija;
20. nuklearna medicina;
21. anesteziologija i reanimatologija.

Osnovnim paketom zdravstvenih prava osiguravaju se zdravstvene usluge u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kroz obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite određenih specijalističkih djelatnosti:

1. nefrologija;
2. kardiologija i bolesti cirkulatornog sistema;
3. gastroenterologija, bolesti ishrane i metabolizma;
4. endokrinologija;
5. hematologija;
6. reumatologija;
7. profesionalna patologija i toksikologija;
8. pedijatrija;

9. pneumoftizilogija;
10. neurologija;
11. psihijatrija;
12. infektologija;
13. dermatovenerologija;
14. fizikalna medicina i rehabilitacija;
15. onkologija-radioterapija;
16. abdominalna kirurgija;
17. urologija;
18. ortopedija i traumatologija;
19. torakalna kirurgija;
20. kirurgija dojke;
21. neurokirurgija;
22. rekonstruktivno plastična kirurgija i opekotine;
23. dječja kirurgija;
24. angiologija i vaskularna kirurgija;
25. otorinolaringologija;
26. oftalmologija;
27. maksilofacijalna kirurgija;
28. ginekologija, akušerstvo i neonatologija;
29. transplantologija;
30. kardiokirurgija;
31. anesteziologija i reanimatologija;
32. transfuziologija;
33. radiodijagnostika;
34. ultrazvučna dijagnostika;
35. laboratorijska djelatnost:
 - a. biokemijski laboratorij,
 - b. mikrobiološki laboratorij.

**ZDRAVSTVENE USLUGE UTVRĐENE PRIORITETNIM
FEDERALNIM PROGRAMIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I
PRIORITETNIM NAJSLOŽENIJIM OBLICIMA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ ODREĐENIH
SPECIJALISTIČKIH DJELATNOSTI**

IX.

Osnovnim paketom zdravstvenih prava osiguravaju se zdravstvene usluge utvrđene prioritetnim federalnim programima zdravstvene zaštite i prioritetnim najsloženijim oblicima zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti utvrđene Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07 i 33/08), i to kako slijedi:

1. kronična hemodijaliza ili peritonealna dijaliza, uključujući i prijevoz na hemodijalizu;
2. radioterapija kod malignih oboljenja;
3. citoterapija kod malignih oboljenja;
4. liječenje oboljenja odnosno stanja dječje onkologije;
5. ugradnja kohelemnog implantata kod djece;
6. humana reprodukcija lica sa invaliditetom;
7. kardiologija i kardiokirurgija kod odraslih;
8. kardiologija i kardiokirurgija kod djece, što uključuje i pružanje zdravstvenih usluga u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u inozemstvu do uspostave dječje kardiokirurgije u Federaciji;
9. najsloženije neurohirurške operacije;
10. neurohirurška operacija gama nožem u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u inozemstvu;
11. najsloženije operacije iz oblasti ortopedije i traumatologije;
12. najsloženije operacije iz oblasti torakokirurgije;
13. transplantologija:
 - a. transplantacije bubrega sa živog donora i kadavera,
 - b. tipizacija tkiva,
 - c. priprema za transplantaciju i transplantacije koštane srži kod odraslih,
 - d. transplantacija rožnjače,

- e. transplantacija jetre sa živog donora i kadavera,
 - f. imunosupresivna terapija nakon transplantacije organa,
 - 14. visokodozna terapija radioaktivnim jodom J-131;
 - 15. liječenje oboljelih od AIDS-a;
 - 16. liječenje oboljelih od Hepatitisa B i C;
 - 17. faktori koagulacije kod hemofilije;
 - 18. liječenje multiple skleroze.
- Osnovnim paketom zdravstvenih prava osigurava se provođenje preventivnih programa i drugih zdravstvenih usluga, i to kako slijedi:

1. preventivni programi i programi unaprjeđenja zdravlja kod djece:
 - a. Program unaprjeđenja oralnog zdravlja djece, polaznika prvog razreda osnovne škole,
 - b. Program novorođenčskog skrininga na kongenitah hipotireoidizam i fenilketonuriju,
 - c. Unaprjeđenje Programa imunizacija pučanstva protiv zaraznih bolesti u Federaciji, koji uključuje i nabavku cjepiva za provođenje ovoga programa,
 - d. Nabavka traka i aparata za kontrolu dijabetesa.
2. Preventivni programi za odrasle, i to:
 - a. Program prevencije faktora rizika u timovima obiteljske medicine ili liječnika opće prakse, za registrirane pacijente, kojim bi se prevladavali najčešći i riziko faktori s posebnim akcentom na riziko faktore kod uzročnika kardiovaskularnih bolesti,
 - b. Program dragovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV/AIDS (VCT), kao i nabavka retroviralnih lijekova,
 - c. Prevencija karcinoma dojke i karcinoma grlića maternice,
 - d. Prevencija i rana dijagnostika kolorektalnog karcinoma,
 - e. Prevencija hepatitisa C,
 - f. Pilot program prevencije i ranog otkrivanja karcinoma bronha,
 - g. Preventivni program u području mentalnog zdravlja koji je prethodno definiran od strane Centra za mentalno zdravlje i Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji.
3. Ostali preventivni programi:
 - a. dijagnostičke i laboratorijske pretrage potrebne za uvrštavanje na listu čekanja za pojedine zdravstvene usluge.

Obim i sadržina zdravstvenih usluga iz st. 1. i 2. ove točke utvrđuje se Programom zdravstvene zaštite koji se financira sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, a kojeg za svaku kalendarsku godinu donosi Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, uz prethodnu suglasnost federalnog ministra.

Korištenje zdravstvenih usluga utvrđenih programom iz stavka 3. ove točke utvrđuje se stručno-metodološkim naputcima koje donosi federalni ministar, na prijedlog stručnih povjerenstava.

Stručna povjerenstva iz stavka 4. ove točke imenuje federalni ministar iz reda istaknutih stručnjaka odgovarajućih specijalnosti.

Sastavi stručnih povjerenstava iz stavka 4. ove točke, u pravilu, odražavaju ravnomjernu spolnu zastupljenost.

Zdravstvene usluge utvrđene prioritarnim federalnim programima zdravstvene zaštite i prioritarnim na složenijim oblicima zdravstvene zaštite iz odredbi njihovih specijalističkih djelatnosti pružaju se samo u onim zdravstvenim ustanovama u Federaciji koje su verifikirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

ZDRAVSTVENE USLUGE KOJE NISU POKRIVENE OSNOVNIM PAKETOM ZDRAVSTVENIH PRAVA

X.

Osnovnim paketom zdravstvenih prava ne osiguravaju se slijedeće zdravstvene usluge, i to kako slijedi:

1. usluge estetske kirurgije;

2. sportska medicina;
3. izdavanje uvjerenja i potvrda, izuzev ljekarskih uvjerenja prilikom upisa u osnovnu školu;
4. tretman proširenja vena, osim ukoliko ne postoji vitalna indikacija za zahvat;
5. cjepiva koja ne spadaju u Program obveznih imunizacija pučanstva protiv zaraznih bolesti;
6. tretman u slučaju gojaznosti (savjetovan je, tera pije lijekovima ili kirurški zahvati);
7. kirurški tretman nekomplikiranih hemoroida;
8. homeopatija, akupunktura, kiropraktika, naturopatija i sl.;
9. protetski radovi u oblasti stomatologije, osim proteza za osigurane osobe starije od 65 godina;
10. posebne pogodnosti komfora u bolničkom liječenju i njezi;
11. liječenje banjsko-klimatskim faktorima i drugo banjsko liječenje, osim ukoliko nije uključeno u program rehabilitacije kao nastavak bolničkog liječenja;
12. operacije promjene spola;
13. vještačka oplodnja nakon 37. godine starosti žene;
14. vještačka oplodnja nakon drugog pokušaja;
15. proteze koje nisu uvrštene u Listi ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, a koja je sastavni dio ove odluke;
16. lijekovi koji se ne nalaze na Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine;
17. neurgentni prijevoz ambulantnim vozilom;
18. liječenje koje nije djelotvorno ili nije potrebno suglasno vodičima dobre prakse.

PAKET ZDRAVSTVENIH PRAVA ZA NEOSIGURANE OSOBE

XI.

Paketom zdravstvenih prava za neosigurane osobe, državljane Bosne i Hercegovine, se pravebivalištem na teritoriju Federacije, osigurava se slijedeće:

- a) za neosigurane osobe do 18 godina starosti:
 - djeca i mladež do navršanih 18 godina starosti, kao i školska djeca i studenti na redovitom školovanju do navršanih 26 godina starosti, imaju ista prava kao i osigurane osobe, suglasno Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i ovoj odluci;
- b) za neosigurane osobe preko 18 godina starosti:
 - hitna medicinska pomoć u stanjima koja mogu ugroziti život,
 - liječenje teških zaraznih bolesti (karantenske bolesti, tuberkuloza, infekcija HIV virusom, SARS, ptičja gripa, sifilis, hemoragična groznica, hepatitis C i B, botulizam, difterija, ehinokokoza, akutni meningitis i meningoencefalitis, morbilli, pertusis, poliomijelitis, bjesnilo, tetanus, trbušni tifus, pjegavac),
 - zdravstvena zaštita žena tijekom trudnoće i poroda, te puerperija i postnatalnih komplikacija do 6 mjeseci nakon poroda,
 - zdravstvena zaštita duševnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj život ili život drugih osoba, ili pak oštetiti materijalna dobra,
 - zdravstvena zaštita u slučaju kronične bolesti (maligni tumori, insulinoovisni dijabetes, endemska nefropatija, i kronična renalna insuficijencija/hemodijaliza, hemofilija, agamaglobulinemija),
 - zdravstvena zaštita oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja, cerebralne paralize, multiple skleroze,
 - zdravstvena zaštita u slučaju paraplegije i kvadruplegije,
 - zdravstvena zaštita u slučaju epilepsije,
 - zdravstvene usluge koje se obavljaju s ciljem doniranja organa u svrhu presađivanja radi liječenja druge osobe,

– zdravstvene usluge vezane za darovanje krvi.

Prava iz stavka 1. ove točke financiraju se iz sredstava proračuna kantona ili općine prema mjestu zadnjeg prebivališta neosigurane osobe.

ZDRAVSTVENE USTANOVE - DAVAOCI USLUGA IZ OSNOVNOG PAKETA ZDRAVSTVENIH PRAVA

XII.

Zdravstvene usluge utvrđene osnovnim paketom zdravstvenih prava za osigurane osobe, kao i zdravstvene usluge utvrđene osnovnim paketom zdravstvenih prava za neosigurane osobe, pružaju se u zdravstvenim ustanovama koje su uključene u mrežu zdravstvene djelatnosti pri čemu zdravstvene zaštite i mjeru zdravstvene djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite i s kojom ovlašten zavod zdravstvenog osiguranja u Federaciji ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga.

Ovlašteni zavod zdravstvenog osiguranja zaključuje ugovor o pružanju zdravstvenih usluga iz osnovnog paketa zdravstvenih prava za osigurane osobe, kao i za pružanje zdravstvenih usluga utvrđenih paketom zdravstvenih prava za neosigurane osobe, sa zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, kao i sa privatnim zdravstvenim djelatnicima, koje sklapanjem ugovora stiču naziv ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ugovornog privatnog zdravstvenog djelatnika.

OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U SVEZI OSNOVNOG PAKETA ZDRAVSTVENIH PRAVA ZA OSIGURANE OSOBE I PAKETA ZDRAVSTVENIH PRAVA NEOSIGURANIH OSOBA

XIII.

Administrativne poslove u svezi primjene osnovnog paketa zdravstvenih prava za osigurane osobe i paketa zdravstvenih prava za neosigurane osobe, obavljaju ovlaštena ministarstva zdravstva i ovlašteni zavodi zdravstvenog osiguranja u Federaciji, kao i ovlaštene zdravstvene ustanove, i to svatko u svojem domenu ovlasti.

Primjena prava iz stavka 1. ove točke osigurava se kroz ugovaranje između ovlaštenih zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova.

Ugovaranje zdravstvenih usluga iz stavka 2. ove točke obavlja se suglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05), Zakonu o sustavu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05), kao i Jedinstvenoj metodologiji kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između ovlaštenog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove.

Jedinstvenu metodologiju iz stavka 3. ove točke utvrđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, po prethodno pribavljenom mišljenju zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, kao i uz prethodnu suglasnost federalnog ministra.

FINANCIRANJE OSNOVNOG PAKETA ZDRAVSTVENIH PRAVA OSIGURANIH OSOBA

XIV.

Sredstva potrebna za financiranje osnovnog paketa zdravstvenih prava u Federaciji ostvaruju se iz:

- prihoda prikupljenih po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje,
- prihoda iz Proračuna Federacije, kantona odnosno općine,
- prihoda ostvarenih iz sudjelovanja korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,
- iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom.

Financiranje osnovnog paketa zdravstvenih prava za osiguranje će od mogućnosti prihodovne strane Proračuna za fiskalnu godinu u kojoj se osnovni paket zdravstvenih prava donosi, a i od utvrđenih politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

XV.

Jednakomjerno financiranje nedostajućeg dijela financijskih sredstava po kantonima za provođenje osnovnog paketa zdravstvenih prava po kantonima obavlja se na način koji osigurava jednakost i solidarnost kroz Federalni fond solidarnosti, a na temelju Odluke koju donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra.

Sredstva iz stavka 1. ove točke uplaćuju se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/05, 36/05, 62/05, 29/06, 46/06, 8/07, 30/07 i 51/07).

Procjena koštanja ovog paketa i procjena nedostajućih sredstava po kantonima je sadržana u prilogu 2. ove Odluke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XVI.

Obvezuje se Ministarstvo da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sačinu stručno-metodološke naputke i programe potrebne za provođenje osnovnog paketa zdravstvenih prava u Federaciji.

XVII.

Obvezuju se zakonodavna tijela kantona i vlade kantona, kantonalna ministarstva zdravstva, zavodi zdravstvenog osiguranja, kao i zdravstvene ustanove u Federaciji da usuglase svoje propise i akte s odredbama ove odluke u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, a naročito:

- usuglase minimalne osnovice i stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za one kategorije osiguranika koje su u ovlasti zakonodavnih tijela kantona, koordinirano od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
- usuglase Odluke o opsegu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala s odredbama ove Odluke,
- osiguraju da doprinos za zdravstveno osiguranje bude uredno plaćen od svih pravnih subjekata s područja kantona, zaključno sa 31.12.2008. godine.

Subjekti iz stavka 1. ove točke dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava i Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, usuglasiti:

- kantonalne odluke o neposrednom sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite sa Odlukom iz stavka 2. ove točke,
- pozitivne liste lijekova kantona s Odlukom iz stavka 2. ove točke.

XVIII.

Početak primjene osnovnog paketa zdravstvenih prava za neosigurane osobe iz točke XI ove Odluke počinje sa osiguranjem sredstava u proračunima kantona i općine za ove namjene, kao i donošenjem Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava neosiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu iz paketa zdravstvenih prava.

XIX.

Ova Odluka predstavlja temelj za raspoređivanje sredstava zavodima zdravstvenog osiguranja u Federaciji, a s ciljem provedbe osnovnog paketa zdravstvenih prava.

XX.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić, v. r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić, v. r.

Prilog 1.

LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA KOJI SE MOGU PROPISIVATI U OKVIRU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Osiguranim osobama, a u okviru osnovnog paketa zdravstvenih prava osiguravaju se, u medicinski indiciranim slučajevima slijedeća ortopedska i druga pomagala:

Red. broj	Naziv pomagala	Trajanje pomagala	Iznos (bez PDV) kojeg financira zdravstveno osiguranje
	Ortopedska pomagala		
1.	Proteze za gornje ekstremitete		
	šaka		800 KM
	podlaktica		1.200 KM
	exartikulacija lakta		1.700 KM
	nadlaktica		2.250 KM
	exartikulacija ramenog zgloba		3.500 KM
	ROK TRAJANJA		
	Za lica do 18 g.	12 mjeseci	
	Za lica od 18 do 26 g.	24 mjeseci	
	Za lica preko 26 g.	36 mjeseci	
2.	Proteze za donje ekstremitete		
	djelimična amputacija stopala		400 KM
	proteza stopala		1.100 KM
	potkoljenica		1.800 KM
	exartikulacija koljenog zgloba		3.600 KM
	natkoljenica		3.000 KM
	exartikulacija zgloba kuka		5.200 KM
	silikonski uložak sa adapterom	12 mjeseci	1.200 KM
	ROK TRAJANJA		
	Za lica do 18 g.	12 mjeseci	
	Za lica od 18 do 26 g.	24 mjeseci	
	Za lica preko 26 g.	36 mjeseci	
3.	Hodalica	Trajno	140 KM
4.	Štap	Trajno	25 KM
5.	Štap četvorouporišni	Trajno	60 KM
6.	Štap tronožni	Trajno	60 KM
7.	Trapez za krevet	Trajno	40 KM
8.	Ortopedski ulošci do 7 g.	6 mjeseci	35 KM
9.	Ortopedski ulošci od 8 do 18g.	12 mjeseci	35 KM
10.	Ortopedski ulošci preko 18 g.	12 mjeseci	35 KM
11.	Par cipela uz proteze za donje ekstremitete	12 mjeseci	200 KM
12.	Navlaka za bataljak	6 kom. mjesečno	72 KM
13.	Silikonska navlaka za bataljak	6 kom. mjesečno	20 KM
14.	Obična navlaka za bataljak	6 mjeseci	56 KM
15.	Silikonske čarape	6 mjeseci	100 KM
16.	Štake metalne odlakatne	24 mjeseci	50 KM
17.	Štake metalne podlakatne	24 mjeseci	50 KM
18.	Štake drvene podpazušne	36 mjeseci	70 KM
19.	Aparati za gornje ekstremitete		
	Ortoza za šaku sa mehaničkom funkcijom	36 mjeseci	180 KM
	Radijalis aparat od plastične mase	60 mjeseci	80 KM

	Longeta za šake	60 mjeseci	80 KM
	Dvodijelna ortoza za ruku sa mahanizmom fleksije i ekstenzije		
20.	Aparati za donje ekstremitete		
	Kaišići za urođeno iščašenje kukova od 0-7 g.	3 mjeseci	100 KM
	Abdukcijski aparati za urođeno iščašenje kukova od 0-7 g.	3 mjeseci	250 KM
	Abdukcijski TT aparat od 0-7 g.	3 mjeseci	100 KM
	Peroneus aparat	3 mjeseci	150 KM
	Abdukcione gačice sa tvrdim uloškom	3 mjeseci	100 KM
	Abdukcione gačice sa mekim uloškom	3 mjeseci	100 KM
	Abdukcione gačice po Graftu do 7 g.	3 mjeseci	260 KM
	Ortoza za korekciju stopala jednodijelna -noćna	12 mjeseci	370 KM
	Ortoza za korekciju stopala dvodijelna sa zglobom	12 mjeseci	700 KM
	Peronealni jednodijelni aparat od plastike	24 mjeseci	100 KM
	Peronealni dvodijelni aparat sa zglobom	36 mjeseci	330 KM
	Ortoza za koljeno (plastična sa zglobom)	36 mjeseci	450 KM
	Hessingov aparat	48 mjeseci	950 KM
21.	Peronealni aparat		
	Jednodijelni od plastike od 0-7 g	12 mjeseci	80 KM
	Jednodijelni od plastike od 7-18 g	18 mjeseci	60 KM
	Dvodijelni sa šinama (sa -cipelem) od 0-7 g.	12 mjeseci	250 KM
	Dvodijelni sa šinama (sa cipelom) 7-18 g.	18 mjeseci	250 KM
	Dvodijelni sa šinama (sa cipelom) preko 18 g.	60 mjeseci	700 KM
	Ortoza za koljeno (plastična sa zglobom) od 0-7 g.	12 mjeseci	300 KM
	Ortoza za koljeno(plastična sa cipelom) od 7-18 g.	18 mjeseci	300 KM
	Ortoza za koljeno (plastična sa cipelom) do 18 g.	60 mjeseci	450 KM
	Ortoza za koljeno u spoju sa cipelom (korektivna) od 0-7 g.	12 mjeseci	400 KM
	Ortoza za koljeno u spoju sa cipelom (korektivna) od 7-18 g.	18 mjeseci	400 KM
	Ortoza za koljeno u spoju sa cipelom (korektivna) do 18 g.	60 mjeseci	400 KM
	Ortoza za natkoljenu i koljenu (Hessing ov aparat) od 0-7 g.	12 mjeseci	700 KM
	Ortoza za natkoljenu i koljeno(Hessing-ov aparat) od 7-18 g.	18 mjeseci	700 KM
	Ortoza za natkoljenu i koljeno(Hesing-ov aparat) do 18 g	60 mjeseci	950 KM
22.	Ortoze za vratnu kičmu (meke i tvrde)		
	Do 18 g.	Po potrebi	50 KM
	Preko 18 g.	Po potrebi	50 KM
23.	Aparat zapectus carinatum	trajno	200 KM

24.	Milwoki mider za djecu do 18 g. po mjeri	18 mj.	700 KM
25.	TLSO- ortoza za prsnu kičmu		
	Za djecu do 12 g.	8 mjeseci	850 KM
	Za djecu od 12-18 g.	12 mjeseci	850 KM
26.	Trouporišna ortoza za grudnu kičmu	36 mjeseci	650 KM
27.	Ortoza za trup za deformaciju ili rasterećenje kičme		
	Za dijete do 4 g.	6 mjeseci	550 KM
	Za dijete sa navršenih 4 do 7g.	6 mjeseci	550 KM
	Za dijete sa navršenih 7 do 12 g.	6 mjeseci	550 KM
	Za lice sa navršenih 12 do 15 g.	12 mjeseci	550 KM
	Ortoze platnene sa metalnim ili plastičnim pojačanjem	36 mjeseci	100 KM
28.	Implantati za kičmu	Trajno	2.000 KM
29.	Ortopedske cipele		
	Po gipsanom modelu (jednostrano)	12 mjeseci	350 KM
	antivarus	12 mjeseci	350 KM
	Po gipsanom modelu (obostrano) s povišenjem	12 mjeseci	400 KM
	Po gipsanom modelu (obostrano) s povišenjem djeca do 15 g. preko 2 cm.	12 mjeseci	290 KM
	Po gipsanom modelu (obostrano) s povišenjem odrasli preko 3 cm	12 mjeseci	350 KM
30.	Invalidska kolica		
	Za radno aktivne osobe, sportiste i osobe na redovnom školovanju	48 mjeseci	4.000 KM
	Za paraplegičare djecu od 7 do 10 g.	36 mjeseci	550 KM
	Za paraplegičare od 10 do 25 g.	36 mjeseci	3.000 KM
	Za paraplegičare od 25 do 60 g.	48 mjeseci	3.000 KM
	Za paraplegičare sa i preko 60 g.	60 mjeseci	700 KM
	Invalidska kolica za osobe sa kvadriplegijom.	36-48 mjeseci	1.400 KM
	Invalidska kolica na mehanički pogon za gerijatrijske i nepokretne pacijente	36-48 mjeseci	650 KM
	Krevet za nepokretne pacijente	Trajno	2.000 KM
	Gume za kolica zadnje spoljašnje unutrašnje	12 mjeseci	Po 1kom. 25 KM 9 KM
	Gume za kolica prednje Spoljašnje unutrašnje	12 mjeseci	po 1kom. 16 KM 8 KM
	Akumulator za elektomotorna invalidska kolica	12 mjeseci	1.000 KM
	Punjač za akumulator	12 mjeseci	1.000 KM
31	Ručni sat sa Brajevim pismom	60 mjeseci	150 KM
32	Zvučni sat za slijepe osobe	36 mjeseci	50 KM
33	Brajev pisaci sto za slijepe osobe	Trajno	1.600 KM
34	Štap za slijepe osobe	48 mjeseci	150 KM
35	Zaštitne naočale za slijepe osobe	36 mjeseci	70 KM
36	Mider (steznik)sa i bez metalnog ili plastičnog pojačanja	24 mjeseci	100 KM
37	Endoproteza		
	Totalna proteza za kuk	Trajno	2.500 KM
	Biartikularna proteza za kuk	Trajno	2.500 KM
	Parcijalna protaza zglobnog kuka	Trajno	1.300 KM
	Proteza zgloba koljena	Trajno	3.200 KM
	Proteza zgloba ramena	Trajno	3.200 KM
	Revizionna proteza za kuk	Trajno	2.500 KM

	Endoproteza lakta	Trajno	1.400 KM
	Totalna endoproteza koljena	Trajno	1.400 KM
	Totalna endoproteza kuka	Trajno	2.500 KM
	Parcijalna proteza kuka	Trajno	1.300 KM
38	Implantati za prijelome u predjelu kuka DHS vijak	Trajno	500 KM
39	Implantanti za intramedularnu fiksaciju	Trajno	700 KM
40	Očna pomagala		
	Očna proteza		
	Za osobe do 7 g.	12 mjeseci	100%
	Za osobe od 8 do 18 g.	18 mjeseci	100%
	Za osobe od 19 do 26 g. ako su na redovnom školovanju	36 mjeseci	100%
	Za osobe od 19 do 65 g.	36 mjeseci	100%
	Za osobe preko 65 g.	36 mjeseci	100%
	Korekcijska stakla		
	Za djecu do 7g.	12 mjeseci	50 KM
	Za redovne učenike do 18 g.	18 mjeseci	50 KM
	Za redovne učenike do 26 g.	30 mjeseci	50 KM
	Za osobe do 26 g.	30 mjeseci	50 KM
	Za osobe preko 26 g.	36 mjeseci	50 KM
	Korekcijska stakla plastična		
	Za djecu do 7 g.	12 mjeseci	100%
	Za redovne učenike do 18 g.	18 mjeseci	100%
	Za redovne studente do 26 g.	36 mjeseci	100%
	Korekcijska stakla prizma folija po oku za djecu do 15 g.	Po potrebi	100%
	Standardni celuloidni armirani okviri za naočale		
	Za djecu do 7 g.	12 mjeseci	100 KM
	Za redovne učenike do 18 g.	18 mjeseci	100 KM
	Za redovne studente do 26 g.	30 mjeseci	100 KM
	Za osobe do 26 g.	30 mjeseci	100 KM
	Intraokularne leće za ECCE		
	Sylco savitljiva alcon	Po potrebi	100%
	Faco leća AQI i ACR soft	Po potrebi	300 KM
	Intraokularna leća prednja i zadnja komora	Po potrebi	30+30 KM
	Healon po falkonu	Trajno	100%
	Kontaktne sočiva i prizme	Po potrebi	100% do 26 g. starosti
	Silikonsko ulje nakon operacije okvistrectomije	Po potrebi	100%
	Silikonski implantat kod evisceracije	Po potrebi	50 %
41	ORL pomagala		
	Aparat za pojačanje sluha		
	Za osobe do 7 g. obostrano	24 mjeseci	400 KM
	Za osobe od 7-15 g.	36 mjeseci	400 KM
	Za osobe od 15-26 g.	48 mjeseci	600 KM
	Za osobe preko 26 g.	48 mjeseci	400 KM
	Za osobe preko 60 g.	48 mjeseci	400 KM
42	Kohlearni implantat za 1-7 g.	Trajno	15.000 KM
	Kabal za kohlearni impalantat	6mjeseci	30 KM
	Baterijski spremnik za kohlearni implantat	24 mjeseci	480 KM
	Reparatura procesora kohlearnog implantata	48 mjeseci	900 KM
43	Endotrahealna kanila		
	Plastična	12 mjeseci	150 KM

	Metalna	Trajno	120 KM
44	Govorna proteza		
	Aparat za omogućavanje glasnog govora		
	Za osobe do 18 g.	24 mjeseci	800 KM
	Za osobe preko 18 g.	Trajno	800 KM
45	Sanitarne sprave i pomagala		
	Vrećice za urostomu sa podlogom	30 vr+10 p mjesečno	200 KM
	Vrećice za kolostomu i ileostomu	30 vr+10 p mjesečno	120 KM 180 KM
	Pojas za stomu	18 mjeseci	50 KM
	Irigacioni sistem	18 mjeseci	30 KM
	Pasta za njegu stome i Puder za njegu stome	1 kom za 3 mjeseca 1 kom za 2 mjeseca	17 KM 16 KM
	Pasta za bolje naleganje	1 kom. mjesečno	24 KM
	Rukavice nesterilne 100 kom	1 kom. mjesečno	7 KM
	Posteljna podloga	30 kom mjesečno	30 KM
	Okrugli stapleri	Prema med. indikacijama	600 KM
	Linearni stapleri	Prema imed. indikacijama	600 KM
	Mrežica za plastiku trbušnog zida	trajno	250 KM
	Stalni Foley kateter	2 kom. mjesečno	30 KM
	Jednokratni kater za samokateterizaciju	150 kom. mjesečno	90 KM
	Vrećice za urin uz nogu	15 kom. mjesečno	75 KM
	Vrećice za urin sa ispustom	30 kom. mjesečno	20 KM
	Urinar (kondom) samoljepljivi	60 kom. mjesečno	270 KM
	Urinarni kondom sa trakicom	60 kom. mjesečno	32 KM
	Antidekubitusni meki jastuk	36 mjeseci	350 KM
	Zračni jastuk za sjedenje kod paraplegija i kvadriplegija	36 mjeseci	500 KM
	Antidekubitusni madrac plastični zračni	36 mjeseci	350 KM
	Pelene kod osoba koje ne kontrolišu sfinktere	90kom. mjesečno	90 KM
	Nastavak za toaletnu šolju za paraplegije, hemiplegije i nakon fraktura kuka	Trajno	50 KM
	Sjedalo za kađu	Trajno	110 KM
	Rukohvat od 40 cm	Trajno	120 KM
	Toaletna kolica	Trajno	350 KM
	Sistem za ugradnju kod operacije hidrocepalusa	Po potrebi	1.000 KM
	Arteriovenski graft	12 mjeseci	50 KM
46	Kardiovaskularna pomagala		
	Valvule standardne-srčane	Trajno	900 KM
	Valvule standardne-neurohirurške	Trajno	750 KM
	Vaskularna proteza za krvne sudove	Trajno	3.600KM
	Pacemaker	Trajno	2.500 KM
	Baterije za pacemaker	(zamjena)	100%
47	Silikonske proteze		
	Silikonske proteze	12 mjeseci	150 KM
	Dva specijalna grudnjaka	18 mjeseci	120 KM
	Vlasulja za žene	Trajno	120 KM
	Kompresivni rukav za limfedem ruke	1 mjeseci	120 KM
	Limfaset za ruku	2 mjeseci	180 KM
	Limfaset za nogu- potkoljenica	2 mjeseci	180 KM
	Limfaset za cijelu nogu	2 mjeseci	350 KM

48	Pomagala za dijabetičare		
	Aparat za mjerenje šećera u krvi za osigurane osobe do 18 g.	24 mjeseci	100%
	Aparat za mjerenje šećera u krvi	24 mjeseci	100%
49	PEN za višestruko davanje inzulina po preporuci ovlaštenog dijabetologa		100%
	Za osobe do 18 g.	12 mjeseci	
	Za osobe preko 18 g.	24 mjeseci	
50	Iglice za PEN		
	Za osobe do 18 g.	90 kom. mjesečno	100%
	Za osobe preko 18g.	30 kom. mjesečno	100%
51	Igle za dijabetičare	60 kom. mjesečno	100%
52	Plastične šprice za jednokratno davanje inzulina	60 kom. mjesečno	100%
53	Iglice za šprice	50 kom. mjesečno	100%
54	Trakice za određivanje šećera u krvi za sve o inzulinuovisne bolesnike	90 kom. mjesečno	100%
55	Inzulinska pumpa za djecu	Po potrebi	100%
56	Zuboprotetska pomagala		
	Parcijalna proteza od akrilata do 5 zuba	36 mjeseci	100%
	Parcijalna proteza od akrilata od 5-14 zuba	36 mjeseci	100%
	Parcijalna proteza	36 mjeseci	100%
	Parcijalna proteza od akrilata za gornju i donju vilicu	60 mjeseci	100%
	Totalna proteza od akrilata za gornju i donju vilicu	60 mjeseci	100%
	Totalna proteza od akrilata	60 mjeseci	100%
	Privremena proteza	60 mjeseci	100%
	Proteza od 1-4 sa dodatkom podjezičnog luka	60 mjeseci	100%
	Proteza od 1-4 sa dodatkom mrežica	60 mjeseci	100%
	Proteza od 1-4 sa dodatkom podjezičnog luka i mrežice	60 mjeseci	100%
	Ortodonski aparati za osobe do 18 g.		100%
	Epiteza (opturator)		100%
	Ortodonski aparat za osobe do 15 g.		100%
	Ortodonski aparat za osobe do 18 g.		100%

Prilog 2:

**PROCIJENJENA POTREBNIH SREDSTVA ZA FINANCIRANJE
OSNOVNOG PAKETA ZDRAVSTVENIH PRAVA ZA OSIGURANE
OSOBE I PAKETA ZDRAVSTVENIH PRAVA ZA NEOSIGURANE OSOBE**

Utvrđuje se procjena finansijskih sredstava za osnovni paket zdravstvenih prava za osigurane osobe i paket prava za neosigurane osobe, prema vrstama troškova na teritoriju Federacije u 2008. godini, i to kako slijedi:

Troškovi	Osnovni paket za osigurane osobe	Paket za neosigurane osobe	UKUPNO
Primarna zdravstvena zaštita	237.340.855	41.993.611	279.334.466
Bolnička zdravstvena zaštita-sekundarna	204.543.912	11.341.730	215.885.642
Specijalističko-konsultativna zdr.zaštita-sekundarna	63.470.457	1.340.360	64.810.817
Bolnička zdravstvena zaštita-tercijarna	43.705.061	1.509.930	45.214.991
Specijalističko-konsultativna zdr.zaštita-tercijarna	17.767.150	669.609	18.436.759
Lijekovi na recept	112.164.012	0	112.164.012
Ortopedska pomagala	19.544.600	575.796	20.120.396
Nadoknade za bolovanja	23.843.800	0	23.843.800
Programi javnog zdravstva	9.772.300	1.919.315	11.691.615
Ostali rashodi	21.499.060	0	21.499.060
Rashodi Stručnih službi ZZO	19.544.600	3.454.767	22.999.367
	773.195.807	62.805.118	836.000.925

Utvrđuje se procjena finansijskih sredstava za osnovni paket zdravstvenih prava po kantonima u Federaciji u 2008. godini, i to kako slijedi:

KANTON	Osnovni paket za osigurana lica	Paket za neosigurana lica	Ukupno koštanje paketa
UNSKO-SANSKI	79.493.334	10.593.950	91.788.071
BOSANSKO-PODRINJSKI	10.475.574	1.906.431	12.592.305
HERCEG-BOSANSKI	20.768.715	4.313.571	25.507.809
HERCEGOVAČKO- NERETVLJANSKI	69.947.561	6.846.514	78.237.848
POSAVSKI	12.261.881	1.733.384	14.253.833
SARAJEVO	152.026.422	7.141.447	162.201.058
ZAPADNO-HERCEGOVAČKI	25.577.310	2.463.881	28.600.615
SREDNJO-BOSANSKI	82.683.556	7.859.973	92.401.781
TUZLANSKI	170.888.676	10.133.021	184.642.127
ZENIČKO-DOBOJSKI	133.155.436	9.812.946	145.775.478
UKUPNO	757.278.465	62.805.118	836.000.925

Na temelju procjene koštanja osnovnog paketa zdravstvenih prava za osigurane osobe i paketa zdravstvenih prava za neosigurane osobe, te procjene očekivanih prihoda kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja u 2008. godini, utvrđuju se nedostajuća sredstva za financiranje ovog paketa:

KANTON	Ukupno koštanje paketa za osigurane i neosigurane osobe	Potrošnja iz Fonda solidarnosti	Koštanje paketa na razini kantona	PRIHODI kantonalnih fondova 2008 (procjena sa 9% rasta)	Nedostajuća sredstva
UNSKO-SANSKI	91.788.071	10.342.050	81.446.021	70.342.691	11.103.330
BOSANSKO-PODRINJSKI	12.592.305	1.298.750	11.293.555	10.889.222	404.333
HERCEG-BOSANSKI	25.507.809	2.587.200	22.920.609	19.390.283	3.530.326
HERCEGOVAČKO- NERETVLJANSKI	78.237.848	8.957.550	69.280.298	86.793.259	
POSAVSKI	14.253.833	1.564.300	12.689.533	10.724.485	1.965.048
SARAJEVO	162.201.058	19.485.750	142.715.308	266.346.712	
ZAPADNO-HERCEGOVAČKI	28.600.615	3.287.800	25.312.815	25.389.313	
SREDNJO-BOSANSKI	92.401.781	10.619.950	81.781.831	61.528.934	20.252.897
TUZLANSKI	184.642.127	22.341.500	162.300.627	161.698.555	602.072
ZENIČKO-DOBOJSKI	145.775.478	17.238.150	128.537.328	116.900.436	11.636.892
UKUPNO	836.000.925	97.723.000	738.277.925	830.003.890	49.494.898

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM
TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO ZA PRIJEM U
RADNI ODNOS****I**

Daje se saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog namještenika u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, radi popune upražnjenog radnog mjesta, na poslovima Višeg referenta za upravljanje predmetima.

II

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-52544-18/23
21. decembra 2023. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju premijera
Ministrica
Darja Softić Kadenić, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a u vezi sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-51323-71/22 od 29.12.2022. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na Petoj sjednici održanoj 21.12.2023. godine, donijela je

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI
ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO
VRIJEME****I**

Daje se saglasnost Javnoj ustanovi Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sljedećih radnika:

- jedan (1) stručni saradnik za javne nabavke,
- jedan (1) vozač/dostavljač,
- jedan (1) administrativni radnik.

II

Za naprijed navedene radnike javna ustanova ima obezbijedena finansijska sredstva.

III

Prioritet u zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/22).

IV

Prilikom prijema kadra u radni odnos javna ustanova iz tačke I ove odluke dužna je poštovati zakonske i podzakonske propise koji regulišu oblast zapošljavanja.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-52544-19/23
21. decembra 2023. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju premijera
Ministrica
Darja Softić Kadenić, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a u vezi sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-51323-71/22 od 29.12.2022. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na Petoj sjednici održanoj 21.12.2023. godine, donijela je

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM
JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD I
KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM U
RADNI ODNOS JEDNOG RADNIKA NA NEODREĐENO
VRIJEME****I**

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za prijem u radni odnos jednog (1) radnika na neodređeno vrijeme, a u skladu sa zahtjevom broj: 9009/23 od 05.12.2023. godine, i to:

- Kontrolor bio-hemijskih procesa - jedan (1) izvršilac.

II

Zapošljavanje iz tačke I ove odluke izvršit će se putem javnog oglašavanja u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/21 i 28/23).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-52544-20/23
21. decembra 2023. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju premijera
Ministrica
Darja Softić Kadenić, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a u vezi sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-51323-71/22 od 29.12.2022. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na Petoj sjednici održanoj 21.12.2023. godine, donijela je

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI DIREKCIJI ZA ROBNE
REZERVE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU
UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO
VRIJEME****I**

Daje se saglasnost Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme, i to:

- Stručni savjetnik za nabavke – jedan (1) izvršilac.

II

Popuna upražnjenog radnog mjesta izvršit će se u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/16 i 45/19).

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-52544-21/23
21. decembra 2023. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju premijera
Ministrica
Darja Softić Kadenić, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 38. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 - Odluka Ustavnog suda, 36/18 i 61/22) na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo, na Petoj sjednici održanoj 21.12.2023. godine, donijela je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU OSNOVA, KRITERIJA I MJERILA ZA
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRUŽANJU
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA OSIGURANE
OSOBE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO I
NAČINU ORGANIZIRANJA I FINANSIRANJA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA**

I Uvod

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom uređuju se osnovi za uspostavljanje i ostvarivanje ugovornih odnosa između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih radnika i apoteka, kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora, elementi ugovora, način programiranja zdravstvene zaštite, način kontrole, vrste izvršene zdravstvene zaštite, način organiziranja, način finansiranja i drugo.

Član 2.
(Načela za zaključivanje ugovora)

Ovom odlukom osigurava se pravovremeno zaključivanje ugovora i pružanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13) i Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 - Odluka Ustavnog suda, 36/18 i 61/22) i ista se temelji na načelima zdravstvene zaštite, i to:

- a) pristupačnosti zdravstvene zaštite koja je fizički, geografski i ekonomski dostupna, posebno zdravstvene zaštite na primarnom nivou;
- b) pravičnosti koja se ostvaruje zabranom diskriminacije prilikom pružanja zdravstvene zaštite na temelju rase, spola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla i drugo;
- c) solidarnosti koja se ostvaruje organizacijom sistema zdravstvenog osiguranja u kojem su svi građani obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom i u kome se bogati solidariziraju sa siromašnim, mladi sa starim, zdravi sa bolesnim i pojedinci sa obiteljima;
- d) sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite kroz uključivanje svih građana Federacije u sistem zdravstvene zaštite uz primjenu objedinjenih mjera i postupaka zdravstvene zaštite koje obuhvataju promociju zdravlja, prevenciju bolesti na svim nivoima, ranu dijagnozu, liječenje i rehabilitaciju;
- e) kontinuiranosti zdravstvene zaštite koja se ostvaruje ukupnom organizacijom sistema zdravstvene zaštite koja mora biti funkcionalno povezana i usklađena po nivoima, od primarnog do sekundarnog odnosno do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja pruža neprekidnu zdravstvenu zaštitu građanima Federacije u svakom životnom dobu;
- f) specijaliziranog pristupa koji se osigurava kroz organiziranje i razvijanje posebnih specijaliziranih kliničkih javno-zdravstvenih dostignuća i znanja, te njihovom primjenom u praksi;
- g) stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite kroz postizanje najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoložive resurse u zdravstvu, odnosno postizanjem najvišeg nivoa zdravstvene zaštite, uz racionalno korištenje raspoloživih resursa;
- h) efikasnosti zdravstvene zaštite kroz ostvarivanje najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoložive resurse u zdravstvu, odnosno postizanjem najvišeg

nivoa zdravstvene zaštite, uz racionalno korištenje raspoloživih resursa.

Član 3.

(Lista zdravstvenih ustanova)

- (1) Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) dužno je da svake godine kreira, odnosno dopunjava listu zdravstvenih ustanova/privatnih zdravstvenih radnika koji su registrovani za obavljanje određene djelatnosti, odnosno koji ispunjavaju uvjete kadra, opreme i prostora sa područja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Lista ustanova).
- (2) Ministarstvo će se u cilju izrade kompletne Liste ustanova obratiti Ministarstvu zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine za dostavu podataka o zdravstvenim ustanovama kojima je navedeno Ministarstvo svojim rješenjem odobrilo obavljanje djelatnosti.
- (3) Ministarstvo sačinjava Listu doktora medicine i stomatologije za svaku općinu/grad, a saglasno odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10).
- (4) Ministarstvo je dužno Listu doktora medicine i stomatologije sačiniti najkasnije do septembra tekuće godine i istu dostaviti Zavodu na dalje postupanje.

Član 4.

(Program zdravstvene zaštite)

- (1) Zdravstvena zaštita koja se pruža u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja u zdravstvenim ustanovama, odnosno kod privatnih zdravstvenih radnika sa kojima Zavod zaključi ugovor, utvrđuje se Programima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Kantona Sarajevo, koji se donose za plansku godinu.
- (2) Programe iz stava (1) ovog člana izrađuje Zavod na temelju važećih standarda i normativa koje donosi federalni ministar zdravstva, odluke o većem obimu zdravstvenih prava koju donosi Skupština Kantona Sarajevo, mišljenja Javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, te uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Član 5.

(Timovi za pružanje zdravstvenih usluga)

Obim potrebnog angažmana po pojedinim disciplinama proističe iz broja potrebnih timova za pružanje zdravstvenih usluga osiguranim osobama utvrđenih Programom.

II Organizacija zdravstvene zaštite

Član 6.

(Nivoi zdravstvene zaštite)

Na temelju odredbi člana 32. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a kao poseban oblik zdravstvene zaštite stanovništva ostvaruje se i organizacijom javnog zdravstva.

Član 7.

(Primarna zdravstvena zaštita)

- (1) Zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda ostvaruju slobodnim izborom doktora medicine i doktora stomatologije kojeg u pravilu, biraju prema mjestu prebivališta, odnosno boravka shodno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo.
- (2) Primarna zdravstvena zaštita organizira se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost primarne zdravstvene zaštite, odnosno privatnoj praksi sa područja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

Član 8.

(Dijagnostička djelatnost)

Dijagnostička djelatnost se obavlja samo na uređajima i instrumentima koji su baždareni od strane ovlaštene pravne osobe i imaju atest proizvođača, kojim se dokazuje njihov kvalitet, sigurnost i tačnost.

Član 9.

(Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita)

Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita izvanbolničkog nivoa se osiguranim osobama na području Kantona organizira na sljedeći način:

- a) u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi, a za djelatnosti iz opće interne medicine, opće hirurgije, neurologije, otorinolaringologije, oftalmologije, ortopedije, dermatologije i radiološke dijagnostike primarnog nivoa, organizira se tako da je korisnicima dostupna u općini njihovog prebivališta.
- b) u domu zdravlja ili privatnoj praksi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta gdje je organizirana služba za pružanje specijalističko-konsultativnih usluga, postoje zaposleni specijalisti odgovarajuće grane medicine i medicinske sestre-tehničari, te vlastiti prostor, osnovna oprema, namještaj i potrošni materijal.

Član 10.

(Bolnička zdravstvena zaštita)

Bolnička zdravstvena zaštita, osiguranim osobama se organizira u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa na području Kantona.

Član 11.

(Javno-zdravstvene djelatnosti)

Javno-zdravstvene djelatnosti socijalne medicine, epidemiologije i higijene koje su od interesa za Federaciju odnosno kanton, hitna medicinska pomoć, djelatnost heterologne transplantacije organa i tkiva i autologne transplantacije koštane srži, prikupljanje, testiranje, prerada i distribucija krvi i krvnih sastojaka, vještačka oplodnja, ako nije u pitanju darivanje sjemena od supruge, patologija izuzev patohistološke djelatnosti, sudska medicina i mrtvozvonička djelatnost, ne mogu biti predmetom privatne djelatnosti i ugovarat će se samo sa javnim zdravstvenim ustanovama.

III Utvrđivanje osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora

Član 12.

(Uvjet za zaključivanje ugovora)

Uvjet za zaključenje ugovora sa pružaocima zdravstvene zaštite jeste da je pružaoac zdravstvene zaštite osposobljen za obavljanje zdravstvene djelatnosti, što se dokazuje rješenjem nadležnog ministarstva.

Član 13.

(Zdravstvene usluge za koje se zaključuju ugovori)

Zavod zaključuje ugovore o pružanju zdravstvene zaštite sa pružaocima zdravstvene zaštite na području Kantona, izvan Kantona, odnosno van Federacije Bosne i Hercegovine, i to za:

- a) usluge primarnog nivoa zdravstvene zaštite;
- b) usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite (sekundarnog i tercijarnog nivoa);
- c) usluge bolničke zdravstvene zaštite (sekundarnog i tercijarnog nivoa);
- d) javnozdravstvenu djelatnost;
- e) dodatno ugovaranje specijalističko-konsultativnih dijagnostičkih procedura;
- f) usluge fizikalne medicinske rehabilitacije kao nastavak produženog bolničkog liječenja;
- g) izdavanje lijekova na recept (farmaceutske usluge).

Član 14.

(Zaključivanje ugovora)

- (1) Po ispunjenju uslova utvrđenih u članu 33. ove odluke, Zavod će ugovaranje zdravstvene zaštite vršiti raspisivanjem javnih poziva prema Programima zdravstvene zaštite.
- (2) Do ispunjenja uslova iz stava (1) ovog člana, u cilju zaštite javnog interesa, načela sveobuhvatnosti i solidarnosti, te kontinuiteta Zavod će zdravstvenu zaštitu osigurati kroz zaključivanje ugovora sa javnim zdravstvenim ustanovama, po usvojenom finansijskom planu za godinu na koju se odnosi i sa finansiranjem po modelu koji je primjenjivan u 2023. i ranijim godinama.
- (3) Izuzetno, i prije ispunjenja uslova iz stava (1) ovog člana, Zavod će, putem javnog poziva, vršiti ugovaranje usluga porodične medicine, dodatno ugovaranje specijalističko-konsultativnih dijagnostičkih procedura, usluge fizikalne medicinske rehabilitacije kao nastavak produženog bolničkog liječenja, te posebne programe/projekte sadržane u važećem finansijskom planu Zavoda, uvrštene po smjernicama Ministarstva, Vlade Kantona Sarajevo i/ili amandmanima Skupštine Kantona Sarajevo, sa zdravstvenim ustanovama koje imaju rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje djelatnosti.

Član 15.

(Rizik prekoračenja troškova)

Prilikom ugovaranja zdravstvene zaštite primarnog nivoa Zavod sa pružaocima usluga ugovara:

- a) rizik prekoračenja troškova kod propisivanja lijekova na recept i
- b) rizik propisivanja suprotno utvrđenim doktrinarnim pristupima, odnosno vodičima za propisivanje lijekova.

Član 16.

(Ugovaranje farmaceutskih usluga)

Zavod će ponuditi zaključivanje ugovora za djelatnosti iz člana 13. stav (1) tačka g) ove odluke, zdravstvenim ustanovama apotekarske djelatnosti i privatnim apotekama koji imaju rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje djelatnosti i sjedište ili registrovani ogranak/poslovnu jedinicu na području Kantona Sarajevo.

Član 17.

(Zdravstvena zaštita osiguranim osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite)

Za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda koje su smještene u ustanove socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo i izvan područja Kantona Sarajevo, Zavod će zaključiti ugovore sa ustanovama socijalne zaštite u kojima su smješteni.

Član 18.

(Dodatno ugovaranje specijalističko-konsultativnih dijagnostičkih procedura)

- (1) Ministarstvo će u cilju sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite na području Kantona, do ispunjenja uslova za potpuno ugovaranje po Programima zdravstvene zaštite, kreirati Listu specijalističko-konsultativnih dijagnostičkih procedura po prijedlogu Zavoda.
- (2) Lista iz stava (1) ovog člana će se sačinjavati za usluge koje javne zdravstvene ustanove ne mogu pružiti u roku od 90 dana ili ih u određenom periodu ne pružaju nikako zbog (privremenog ili trajnog) nedostatka kadra ili opreme ili drugih objektivnih razloga.
- (3) Pri kreiranju Liste, Ministarstvo i Zavod će na temelju podataka iz prethodne godine u saradnji sa zdravstvenim ustanovama utvrditi da li se iste i dalje ne pružaju u propisanom roku odnosno da li su zdravstvene ustanove

- opremljene kadrovski, odnosno materijalno-tehnički za pružanje istih.
- (4) U toku godine, a ovisno od promijenjenih okolnosti, ukazanih potreba osiguranih osoba i stanja u zdravstvenom sistemu, Lista se može mijenjati i dopunjavati.
 - (5) Po donošenju Liste Zavod će objaviti javni poziv za zdravstvene ustanove koje mogu osiguranim osobama pružiti zdravstvene usluge, vodeći se načelom dostupnosti i kontinuiranosti pružanja iste.
 - (6) Za dodatno ugovaranje iz ovog člana na javni poziv ne mogu se prijaviti javne zdravstvene ustanove koje sa Zavodom imaju zaključene ugovore za usluge iz djelatnosti za koju se raspisuje javni poziv.
 - (7) Ugovori za usluge sa Liste se mogu zaključiti sa više zdravstvenih ustanova koje imaju rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje djelatnosti kojima pripadaju usluge sa Liste.
 - (8) Finansiranje usluga sa Liste se vrši po modelu 3.

IV Finansiranje zdravstvene zaštite

Član 19.

(Finansijska sredstva za ugovaranje zdravstvene zaštite)

Visina planiranih sredstava za ugovaranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje se Finansijskim planom Zavoda.

Član 20.

(Modeli finansiranja zdravstvene zaštite)

Finansiranje zdravstvene zaštite koja proizilazi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Kantona se vrši po sljedećim modelima plaćanja:

- a) Model 1 - proračunski sistem plaćanja (plaćanje po programu zdravstvene zaštite) po fiksno ugovorenim iznosima na godišnjem nivou. Finansiranje se vrši na mjesečnom nivou u visini do 1/12 ugovorenih sredstava na godišnjem nivou. Ukoliko se prihod Zavoda ne budu ostvarivali shodno njegovom finansijskom planu, mjesečna naknada će se umanjiti shodno kretanju prihoda, a ne može biti niža od 95% ukupne godišnje naknade. Izuzetno, ukoliko se ostali rashodi Zavoda ne ostvare u planiranim iznosima naknada zdravstvenim ustanovama može biti i veća od stepena ostvarenih prihoda, a maksimalno do visine ukupno ugovorenih sredstava.
- b) Model 2 podrazumijeva plaćanje po kapitulaciji temeljeno na mjesečnim obračunima naknade, a na temelju broja registrovanih osiguranih lica u timovima porodične medicine za obračunski mjesec. Obračun naknade se vrši metodom kapitulacije. Kapitulacija predstavlja fiksnu svotu novca po registrovanom osiguranom licu za određeni vremenski period, odnosno za godinu dana. Osnov za izračunavanje kapitulacije su dobne skupine registrovanih osiguranika i utvrđena vrijednost boda. Finansiranje se vrši na mjesečnoj osnovi u skladu sa ugovorenim sredstvima i kretanjima prihoda Zavoda.
- c) Model 3 podrazumijeva plaćanje po pojedinačno izvršenim uslugama ili b.o. danu, shodno cijeni usluge ili cijeni b.o. dana koju utvrđuje Upravni odbor Zavoda ili nižim ukoliko su postignute u postupku ugovaranja.
- d) Model 4 je plaćanje po pojedinačnim izvršenim uslugama, a po cijenama utvrđenim Tarifom zdravstvenih usluga Federacije BiH, odnosno po BO danu pruženih na osnovu ugovora koje Zavod zaključi sa zdravstvenim ustanovama izvan Kantona.
- e) Model 5 je plaćanje srazmjerno pruženim bolničkim uslugama po pojedinačnom slučaju iskazanim kroz klasifikaciju po DRG, u skladu sa ugovorom kada se

steknu uslovi. Pod DRG slučajem se podrazumijeva liječenje od prijema do otpusta pacijenta iz bolnice (uključujući sve premještaje unutar bolnice između klinika/odjeljenja) i sve troškove nastale za vrijeme tog liječenja, izuzev citostatika (za onkološke i neonkološke indikacije), inzulina, lijekova za specifična oboljenja i biološke terapije, koje snosi Federalni fond solidarnosti, endoproteza, CT i MR dijagnostike i ostalih usluga, lijekova i materijala koji se posebno plaćaju, te se navedeno neće šifrirati. Zdravstvena ustanova dostavljaće podatke o šifriranim DRG slučajevima Zavodu u elektronskoj formi po uvjetima određenim ugovorom.

Član 21.

(Finansiranje po modelima)

- (1) Finansiranje zdravstvene zaštite po ugovorima zaključenim za djelatnosti iz člana 13. stav (1) tačke a), b), c) i d) ove odluke vrši se po Modelu 1, izuzev djelatnosti porodične medicine koja se finansira po Modelu 2.
- (2) Po stvaranju pretpostavki za uvođenje DRG sistema u bolničke zdravstvene ustanove finansiranje bolničke zdravstvene zaštite će se vršiti po Modelu 5.
- (3) Finansiranje zdravstvene zaštite po ugovorima zaključenim za djelatnosti iz člana 13. stav (1) tačka e) ove odluke vrši se po Modelu 3.
- (4) Finansiranje zdravstvene zaštite po ugovorima zaključenim za djelatnosti iz člana 13. stav (1) tačka f) vršit će se po Modelu 3.
- (5) Finansiranje zdravstvene zaštite po ugovorima zaključenim za djelatnosti iz člana 13. stav (1) tačka g) ove odluke vrši se po Modelu 3.

Član 22.

(Naknada za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu)

Naknada na ime specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite koja se ugovori sa domom zdravlja umanjuje se za 15% za djelatnosti pedijatrije, opće interne medicine, opće hirurgije, neurologije, otorinolaringologije, oftalmologije i dermatologije za pokriće upućivanja na više nivoe zdravstvene zaštite.

Član 23.

(Naknada za transfuziološku djelatnost)

Naknada za transfuziološku djelatnost koja se pruža na nivou opće bolnice umanjuje se za 5% za pokriće upućivanja na više nivoe zdravstvene zaštite.

Član 24.

(Sredstva rizika)

Sredstva rizika iz člana 22. i 23. ove odluke uključuju se u ukupnu naknadu koja se ugovara sa zdravstvenom ustanovom najvišeg nivoa zdravstvene zaštite na području Kantona.

V Realizacija ugovora od ugovornih zdravstvenih ustanova

Član 25.

(Realizacija ugovora)

- (1) Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnik, ne smije upućivati osiguranu osobu da lično o svom trošku nabavi lijekove, potrošne ili ugradbene materijale te ortopedska i druga pomagala ukoliko se isti osigurava na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.
- (2) Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnik, ne smiju upućivati osiguranu osobu Zavoda da terapijski i/ili dijagnostički postupak, koji su obavezni shodno ugovoru u pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pružiti osiguranoj osobi, provede o vlastitom trošku, ukoliko se isti osigurava na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.
- (3) Ako se osigurana osoba upućuje na liječenje izvan Kantona za pružanje zdravstvene zaštite koja je ugovorena sa

zdravstvenom ustanovom sa područja Kantona i nalazi se u nomenklaturi zdravstvenih usluga, troškovi takvih zdravstvenih usluga padaju na teret ugovorne zdravstvene ustanove koja je izvršila upućivanje/preporuku.

Član 26.

(Pružanje zdravstvene zaštite ino osiguranicima)

Ugovorne javne zdravstvene ustanove dužne su pružati ugovoreni sadržaj zdravstvenih usluga i ino osiguranicima na temelju obima prava iskazanog u bolesničkom listu shodno međunarodnom sporazumu.

Član 27.

(Obaveze ugovornih strana)

Direktor ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse, svako iz svoje nadležnosti, obavezni su u okviru ugovorenih sredstava osigurati osiguranim osobama zdravstvenu zaštitu koju su sa Zavodom ugovorili, te odgovaraju za nenamjensko trošenje sredstava osiguranih za provođenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 28.

(Vrijeme pružanja zdravstvenih usluga)

- (1) Zdravstvene usluge se pružaju osiguranoj osobi po mogućnosti odmah.
- (2) Zdravstvenu zaštitu na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda ostvaruju na temelju uputnice ovlaštenog doktora primarne zdravstvene zaštite.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana osigurana osoba zdravstvenu zaštitu ostvaruje bez uputnice u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći.
- (4) Zakazivanje pregleda i drugih vrsta zdravstvenih usluga vrši se samo u izuzetnim i opravdanim slučajevima, kao i u slučajevima boljeg korištenja radnog vremena i smanjenja čekanja pacijenata.
- (5) Zdravstvene ustanove, koje iz opravdanih razloga moraju naručivati osigurane osobe na pregled, obavezne su sačiniti Listu čekanja uzimajući u obzir medicinske indikacije pacijenata.
- (6) Liste čekanja ne mogu se utvrđivati za zdravstvene usluge koje su hitne i vrijeme čekanja ne može biti takvo da ugrozi zdravlje ili život pacijenta, a što je definirano Pravilnikom o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/22 i 40/22)
- (7) Liste čekanja se utvrđuju na način da se usluge iskazuju po nomenklaturi zdravstvenih usluga, u koju ne spadaju zdravstvene usluge koje nisu hitne, kao ni kontrolni pregledi.
- (8) Liste čekanja na pružanje zdravstvene usluge ne može biti duža od 90 dana.
- (9) Posebnim pravilnikom će se utvrditi vrste zdravstvenih usluga za koje se mogu uspostaviti liste čekanja, način i postupak sačinjavanja listi čekanja, najduže vrijeme čekanja na zdravstvenu uslugu ovisno o stanju i oboljenju, kao i način objavljivanja liste čekanja, te način informisanja osiguranih lica o utvrđenom redoslijedu na listi čekanja, koji će donijeti ministar zdravstva Kantona Sarajevo.
- (10) Ugovorne zdravstvene ustanove su dužne svaki mjesec, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati Zavodu i Ministarstvu tačno utvrđene Liste čekanja, informacije o problemima u realizaciji liste čekanja te sve druge relevantne podatke na osnovu kojih će se poduzimati korekcije, pravila postupanja u realizaciji liste čekanja.

Član 29.

(Informisanje pacijenta)

- (1) S ciljem tačnog i pravovremenog informisanja pacijenta o načinu pružanja zdravstvenih usluga reguliranih ovom odlukom, ugovorne zdravstvene ustanove su obavezne da uspostave adekvatan sistem informiranja pacijenata o mjestu, načinu i vremenu ostvarivanja navedenih usluga.
- (2) Sistem informiranja pacijenata u smislu stava (1) ovog člana podrazumijeva postavljanje adekvatnih natpisa i uputa u zdravstvenim ustanovama, te davanje informacija pacijentu od strane zdravstvenog osoblja o mjestu, načinu i vremenu dobijanja tražene usluge.

Član 30.

(Tehničke i organizacione pretpostavke za elektronsku razmjenu podataka)

- (1) Zdravstvene ustanove koje zaključuju ugovor sa Zavodom dužne su da osiguraju tehničke i organizacione pretpostavke za elektronsku razmjenu podataka sa informacionim sistemom Zavoda, te da koriste funkcionalnosti poslovno-informacionog sistema Zavoda kao što su web servisi, web aplikacije i slično.
- (2) Zdravstvena ustanova je u obavezi da, u periodu važenja ugovora, prati promjene u informacionom sistemu Zavoda i tehničkim uputama i da ih u predviđenom roku prenese u svoj informacioni sistem.
- (3) Zdravstvena ustanova obavezna je da učestvuje u implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

VI Ostale i završne odredbe

Član 31.

(Nadzor nad izvršavanjem ugovornih obaveza)

- (1) Tokom ugovornog perioda Zavod je obavezan kontinuirano nadzirati izvršavanje ugovornih obaveza zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih radnika i privatnih apoteka.
- (2) Nadzor se sprovodi shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i propisa donesenih na osnovu ovih zakona:
 - a) pregledom i provjerom finansijske, medicinske i druge dokumentacije u zdravstvenoj ustanovi i kod privatnog zdravstvenog radnika;
 - b) pregledom i provjerom dostavljene dokumentacije.

Član 32.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2023. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 52/22).

Član 33.

(Stupanje na snagu i primjena)

- (1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 01.01.2024. godine.
- (2) Do okončanja procesa reorganizacije zdravstvenih ustanova i usvajanja odluke o većem obimu zdravstvenih prava od strane Skupštine Kantona Sarajevo, a najkasnije do 01.01.2025. godine, Zavod će, uz izuzetak iz člana 14. stav (3) i člana 18. ove odluke, ugovore o osiguranju usluga zdravstvene zaštite zaključivati na način propisan članom 14. stav (2) ove odluke.
- (3) Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke, pripremiti nacrt odluke o

- većem obimu zdravstvenih prava za Kanton Sarajevo, i isti uputiti prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.
- (4) U roku od 90 dana od dana donošenja posljednje odluke kojom se ispunjavaju uslovi iz stava (2) ovog člana Zavod će pripremiti i prema Ministarstvu i Vladi Kantona Sarajevo uputiti finansijski plan ili izmjene i dopune finansijskog plana kojim se predviđa sistem finansiranja usluga iz zdravstvene zaštite po Programima zdravstvene zaštite.
- (5) U cilju osiguranja kontinuiteta pružanja usluga zdravstvene zaštite, kao nultog prioriteta, odnosno kako prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu garantovana Ustavom, zakonima i podzakonskim propisima ne bi bila ugrožena, ugovori o pružanju usluga zdravstvene zaštite koji budu na snazi u vrijeme upućivanja finansijskog plana ili izmjena i dopuna finansijskog plana iz stava (4) ovog člana, ostat će na snazi do zaključivanja novih ugovora po provedenim procedurama utvrđenim usvojenim finansijskim planom, odnosno izmjenama i dopunama finansijskog plana.

Broj 02-04-52544-37/23
21. decembra 2023. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju premijera
Ministrica
Darja Softić Kadenić, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 139. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16, 89/18, 23/20 - Odluka Ustavnog suda, 49/21, 103/21 i 44/22), Vlada Kantona Sarajevo, na 10. vanrednoj sjednici održanoj 22.12.2023. godine, donijela je

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
PROTOKOLA O VOĐENJU PREGOVORA U VEZI
KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA KOMUNALNU
PRIVREDU U KANTONU SARAJEVO

I
Daje se saglasnost na prijedlog Protokola o vođenju pregovora u vezi Kolektivnog ugovora za komunalnu privredu u Kantonu Sarajevo, između Vlade Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u FBiH - Kantonalni odbor Sarajevo.

II
Ovlašćuje se Premijer Kantona Sarajevo da potpiše Protokol iz tačke I ove odluke.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-53102-2/23
22. decembra 2023. godine
Sarajevo

Premijer
Nihad Uk, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 6. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/21 i 13/22), Vlada Kantona Sarajevo, na 10. vanrednoj sjednici održanoj 22.12.2023. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIHVATANJU MOLBE ZA FINANSIJSKU POMOĆ
OPŠTE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE "TAREVCI"

I
Prihvata se molba Opšte poljoprivredne zadruge "Tarevci" za finansijsku pomoć rada Zadruga u iznosu od 30.000,00 KM (slovima: tridesethiljada i 00/100 konvertibilnih maraka).

II
Sredstva iz tačke I ove odluke obezbijedit će se sa razdjela Kabineta premijera Kantona Sarajevo.

III
Ovlašćuje se šef Kabineta premijera Kantona Sarajevo da zaključi sporazum o sufinansiranju i daje se saglasnost Kabinetu premijera Kantona Sarajevo za isplatu iznosa iz tačke I ove odluke.

IV
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Kabinet premijera Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-53102-4/23
22. decembra 2023. godine
Sarajevo

Premijer
Nihad Uk, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 6. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/21 i 13/22), Vlada Kantona Sarajevo, na 10. vanrednoj sjednici održanoj 22.12.2023. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIHVATANJU MOLBE ZA FINANSIRANJE
PROJEKTA "PREVENCIJA MALOLJETNIČKE
DELIKVENCIJE I VRŠNJAČKOG NASILJA NA
PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - ZA ČLANOVE
KLUBA, RODITELJE I DJECU U STANJU SOCIJALNE
POTREBE" UDRUŽENJA "KARATE KLUB ILIDŽA"

I
Prihvata se molba za finansiranje projekta "Prevenција maloljetničke delikvencije i vršnjačkog nasilja - za članove kluba, roditelje i djecu u stanju socijalne potrebe" Udruženja "Karate Klub Ilidža", u iznosu od 10.000,00 KM (slovima: desethiljada i 00/100 konvertibilnih maraka).

II
Sredstva iz tačke I ove odluke obezbijedit će se preraspodjelom sa razdjela Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na razdjel Kabineta premijera Kantona Sarajevo.

III
Ovlašćuje se šef Kabineta premijera Kantona Sarajevo da zaključi sporazum o finansiranju projekta "Prevenција maloljetničke delikvencije i vršnjačkog nasilja - za članove kluba, roditelje i djecu u stanju socijalne potrebe" Udruženja "Karate Klub Ilidža" i daje se saglasnost Kabinetu premijera Kantona Sarajevo za isplatu iznosa iz tačke I ove odluke.

IV
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Kabinet premijera Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.



10
6515
PB:55

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-51336-14/24
Sarajevo, 21.11.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 38. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 - Odluka Ustavnog suda, 36/18 i 61/22), na prijedlog Ministra zdravstva Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo, na **51. sjednici održanoj 21.11.2024. godine**, donijela je

O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVA, KRITERIJA I MJERILA ZA
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA OSIGURANE OSOBE SA
PODRUČJA KANTONA SARAJEVO I NAČINU ORGANIZIRANJA I FINANSIRANJA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Član 1.

(Izmjene člana 33.)

(1) U Odluci o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/24), u članu 33. u stavu (2) riječi: „01.01.2025. godine“ zamjenjuju se riječima: „01.01.2026. godine“.

(2) U članu 33., u stavu (3) riječ: „devet“ zamjenjuje se brojem: „12“.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.



Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
3. Premijer Kantona Sarajevo,
- ④ 4. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
5. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (putem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo),
6. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (putem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo),



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

1/2